

Prodaje se:

- Beograd i u krajnjima zaposljenim od carško i kraljevskih četa po cijeni od
- Hrvatsko-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji po cijeni od
- Istru ovog područja

6 h 8 h 12 h
Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. 10. Telefon broj 87. — Uprava, primanje oglasa i preplate: Kneza Mihajla ul. broj 88. Telefon broj 25.

Preplate:
za 1 mjesec u Beogradu i u krajnjima zaposljenim od carško i kraljevskih četa K 100
u Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i Dalmaciji K 200
izvan ovog područja K 200

Oglasi po cijeniku.

Godina II.

RATNI IZVJEŠTAJI.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 14. novembra.

Istočno bojište:
Front maršala pl. Mackensena:

Naši dunavski monitori blizu Gjurdjeva uprkos ogroženih neprijateljskih pokušaja, da se to sprijeći, zaplijeniše sedam, dijelom natovarenih šlepova.

Front general-pukovnika nadvojvode Karla:

Kod Oršave očistimo od neprijatelja desnu obalu Cerne. U sjevernoj Vlaškoj borbe i dalje teku povoljno po nas. U toku zadnjih dva dana zabilješili smo ovdje 1.600 zarobljenika, devet mašinskih pušaka i jedan top. Kod klanca Ojto Rumunji nastavljaju svoje napade. U tijeku odnosno odjeku natjerani su Rusi, da napuste nekoliko visova zapadno od granice. Sjeverno od Jakobenja propao je jedan ruski nalet.

Front maršala princa Leopolda bavarskog:

Nema ničeg novoga.

Talijansko i jugoistočno bojište:
Nema značajnijih dogadjaja.

Zamjenik glavnog generalnog stožera pl. Höfer, podmaršal.

Dogadjaji na moru:

Noću u oči 14. ov. mj. jedna je naša pomorska letačka eskadra sa velikim uspjehom bacala zapaljive i eksplozivne bombe na vojničke objekte na doberdoru i na neprijateljsko odbranbeno letilište kod Beligne. Pogodjeno je nekoliko hangara i proizveden je jedan žestok požar. U prikot žestokoj vatri sve se letilice vratiše nepovrijedjene.

Zapovjedništvo mornarice.

Privredni položaj Srbije.

Rat je stvorio nove situacije, i to ne samo vojničke i političke, već i privredne. Rastrgnute su oblasti, koje su bile vezane starim tijesnim vezama, dok su druge, koje su dotle bile jedna prema drugoj u neprijateljskim odnosima stavljeni u velike zajednice. Pored političkih i vojničkih posljedica ovoga položaja stvorenog ratom, naročito interesu zaslužuju privredne konzervativne, pošto danas od sviju pojavi državnog života najviše se ističu privredni momenti.

Uspjesima središnjih vlasti i Srbija je prenesena iz austro-ugarski vojni front i tijesno se vezala za privredni sistem Austro-Ugarske. Pri tome ne mijenja ništa

Podlistak.

Čežnja.

Poslednji sunčani zraci padaju na široki drum, po kome umoran putnik putuje, a nestari vetrč prasino se baca na tanane jele, koje su tako milostivo pružile blad na sve strane . . .

Ko je taj putnik?

Covek, kome je Bog zapovedio: da živi, da se muči, da umre! . . .

A Šta je taj putnik?

Odgovoriće vam knjiga, koju u svojoj torbici nosi, kad je pročitate od korica do korica! . . .

To je sin slavnog književnika, a on je oca svoga nasledio . . . nasledio je pero i prosački štap . . .

Približuje se noć . . .

Povetarac čarila udvostručenom snagom, valjda da putniku natera na pojlik šesni, koji mu je lice sakrio.

Momčić od petnaest godina! Još mu nije ni jedna brazda naružila čelo, još mu nisu nausnice probile, ali' ako mu u oči zaviriš, videćeš iskupljen savlad i bol ovoga sveta . . .

Spustio se na mahovinu, a pored sebe položio rnat i prošasti štap. Duh mu se šeta po zlatnoj travici, gde nikakva nogostupa nemal . . .

I pogleda nebū u visine, pa je molio i prekljinjanu noć, koja se lagano i veličanstveno spušta, zamotana u svom crnom blatu;

činjenica, što je vodjeno računa o naročito državno-pravnom položaju zemlje shodno haškoj konvenciji, ni što su ostali u snazi srpski zakoni; to ipak ne spriječava, da se u Srbiji preduzimaju privredne mјere na istoj osnovici kao u pozadini u Austro-Ugarskoj monarhiji. U prikot svoga naročitog državnog položaja, Srbija je u privrednom pogledu postajala dio velikoga tijela, koje se proteže iz austro-ugarskog fronta. Zaposljena zemlja unesena je u privredni sistem monarhije i granice na Dunavu i Savi nijesu u stanju, da remete krovotok ovoga privrednog bića.

Najprirodnija posljedica uvođenja Srbije u privrednu oblast monarhije, bila je izravnjanje proizvodnje, proces niveliiranja, pri čemu je ova zemljoradnička država industrijskoj državi dala suvišak njenih poljoprivrednih proizvoda za industrijske proizvodnje iz Monarhije. Srbija i Monarhija postadoše poslovne stranke, pa je započela razmjena robe prema pravilima privrednog života. Naravno, da je taj poslovni saobraćaj pružao sasvim drugu sliku, nego li u mirno doba. Srpska trgovina, koja je prije rata imala tako tijesnih veza sa Monarhijom, teško je pogodjena ratom i nije više mogla u ovaj novoj fazi igrati svoju veliku raniju posredničku ulogu. Veliki dio trgovaca otisao je sa vojskom, novčani zavodi ponešoše svoje blagajne i depozite, a i zaostali trgovci, uslijed mјera neophodnih u jednoj novookupiranoj oblasti, nijesu mogli imati potpunu slobodu kretanja za vodjenje svojih poslova. S toga je moralia da se stvari vlastiti organizacija, kao neki privredni etatizam, kakav je prije rata živio samo u mašti privrednih teoretičara, dok ga je rat oštvo.

Zahvaljujući novim privrednim ustavovama pošlo je za rukom, da se postigne izravnjanje suviška produkcije na takav način, da stanovništvo Srbije i u kom slučaju nije bilo u lošijem položaju, nego li vlastito stanovništvo monarhije.

Aparatom vojne uprave, koja je osim čisto upravnih zadataka morala da se lati i poljoprivrednih i trgovачkih preduzeća, doveđena je opet u tok proizvodnje teško napačene zemlje i nadjevi su sigurni trgovci za njene proizvode. Ovaj je zadatak bio tim važniji, što nije samo bilo potrebno, da se izravnaju zalihe potrebne za ishranu zemlje, već da se postigne i do krajnosti ekonomijska iskorističavanja hrane, koja je stajala na raspoređenju u korist cjelokupne velike privredne oblasti. Osnovna je misao tega rada bila, da se poštedi izvor proizvoda, već je u njenom vlastitom in-

teretu i pravedna raspodjela viška proizvodnje u interesu proizvodjaca i potrošača. Napuštena zemlja stavljena je u službu produkcije, a prinos je na takav način raspodijeljen, da više nije moglo biti nepravednih razlika. Ovo je novo djelo izvela nova privredna reforma: etatizam. Ovo je upravo školski primjer za buduće teoretičare.

Sistem doduše služi u prvom redu opštim interesima i potrebi velike zajedničke privredne oblasti. On se pokazao kao vrlo koristan u privrednom pogledu za pojedince, radi čije je sudbine sporazumna štampa tako često lila krvavih suza.

Najglavniji privredni faktor srpski jest seljak, stub zemlje, izvor svakog privrednog preporodaja. U maloposjedu leži nesavladiva životna snaga seljačke države, koja je izdržala pet ratnih godina, a da korjen njen nije uzdrman. Seljak nikada nije imao toliko gotovog novca, kao danas. Svi njegovi proizvodi kupovani su mu za gotov novac, a po cijenama, o kakvima on u mirno doba nije ni sanao. Privredni etatizam učinio je, da je srpski proizvodjac učestvovan u velikoj dobiti, koja se ima zahvaliti priključenju Srbije privrednom sistemu monarhije. A ova rasteća tendencija i dalje traje, materijalno stanje seljakovo i dalje se popravlja, zašto je najbolji dokaz kad vidimo, koliko srpski seljak sada troši i kakve cijene plaća u beogradskim dućanicima, uporedjeno sa ranijim vremenima.

Uslijed toga i trgovci koriste se ovom konjunkturom, kao god i ranije pomenuti proizvodjac. Njihove zalihe u robi porasle su preko noći još većma u vrijednosti nego li u pozadini, za koju je Srbija privredno privezana.

Naravno, da se situacija ne smije posmatrati sa gledišta mirnodobnih prijatelja, već se stalno mora imati u vidu, da je Srbija postala član jednog privrednog kompleksa, izloženog posljedicama rata, a koji živi pod podjednakim uslovima. Stoga nas i nasuprot seljačkom staležu, koji se bogati, ne smije zavesti na pogrešan zaključak teški položaj gradskog stanovništva. Bi-jeda stalno mjesecnog plaćanog gradjanina nije čisto srpski već opšte evropski simptom, posljedica pomjeranja vrijednosti privrednog inventara, promijenjenih odnosa između zarade i troškova uuglednijeg, boljeg života.

A. pl. S.

Naravno, da se situacija ne smije posmatrati sa gledišta mirnodobnih prijatelja, već se stalno mora imati u vidu, da je Srbija postala član jednog privrednog kompleksa, izloženog posljedicama rata, a koji živi pod podjednakim uslovima. Stoga nas i nasuprot seljačkom staležu, koji se bogati, ne smije zavesti na pogrešan zaključak teški položaj gradskog stanovništva. Bi-jeda stalno mjesecnog plaćanog gradjanina nije čisto srpski već opšte evropski simptom, posljedica pomjeranja vrijednosti privrednog inventara, promijenjenih odnosa između zarade i troškova uuglednijeg, boljeg života.

A. pl. S.

Običnim čovekom, mora da trpi više nego li obični čovek".

"A da li ja to želim?"

"Da! Ti hoćeš da te naučim pisati krvlju srca tvoga".

"Pa da li me možeš naučiti?"

"Mogu, jer ja sam svemoćna i pojavitim se u svakojakom vidu. Sad se i tebi približujem, da te nadahnem: nadahnuci ti najnežnije osećaje u tvoju mlađu dušu . . ."

"I ona spusti nad njim svoje sve moćne ruke, a on pade na kolena pitajući je držućim glasom:

"A šta će samom biti kada me nadahneš?"

Ona se naže nad njim, pa mu tih reče:

"Ono, što i voštanicom, koja gore pred olтарom božanstva — istrošiće se, nestane te. Ono, što i sa zvezdama, koje neumorni blešu oko sunca, od koga ih neizmerna daljina rastavlja . . ."

"Pa našto mi onda čežnja, kada nikad ništa postići neću?"

"Ti svoja krila ne smeš uzalud širiti, jer ako te ne uzdignu više sunca, uznećeš visoko, visoko, nad običnim i svednevnim tričarljama!"

"...Imaš pravo" odgovori sružen. "Nu, odgovori mi još i na ovo: Ako na toj kidljivoj ljuljašći dohvatiš visinu koju sam želeo, hoćeš li me tada ostaviti?"

"Ne! Nevidljivo, nečujno i neosećno često ćeš pored tebe koračati, ali te neću nikad ostaviti, upamt, nikad! Vlast i bogastvo otpadnu od čoveka, kao uvelo ljulje sa drvetu, a ja, čežnja, ne ostavljam ga nikad. Verno koračam uz njega od krovke, pa sve do groba".

"A zašto sam osetio tako užasan bol u duši svojoj, kada sam te ugledao?"

"Jer onaj, koji hoće da se uzviši nad

Jedna izjava srpskog ureda za pomoć u Bernu.

Iako pojedini listovi sila sporazuma teže da lažljivim izvještajima i klevetama središnjih vlasti obmanu javno mnjenje u neutralnim zemljama, oni ipak ne mogu da spriječe, da istina uvijek opet prodre na vidik i da pojive niske mahinacije tobožnih „prijetelja malih naroda“.

Tako daje jedna izjava srpske sekcijske „Bureau de Secours aux Prisonniers de Guerre“ rječitog i bez sumnje nepobitnog dokaza o doista humanom duhu središnjih vlasti. Rečeni ured, koji se isključivo bavi srpskim ratnim zarobljenicima u Njemačkoj i Austro-Ugarskoj, objavljuje u švajcarskim listovima jednu izjavu, u kojoj se medju ostalim ističe, da je sekcija, hvala budi blagonaklonoj predusretljivosti njemačkih i austro-ugarskih vlasti, bilo moguće, da šalje poklone i prigodne darove srpskim ratnim zarobljenicima u velikim količinama, čije tačno izdavanje zarobljenicima potvrđuju priznance, koje pričinjeno redovno stižu od delegata srpskih pomoćnih udruženja u dotičnim zarobljeničkim logorima.

Rat sa Rumunjskom.

Nove nade u Petrogradu.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“)

Zürich, 13. novembra.

„Corriere della Sera“ javlja: Ruske trupe na rumunjskom frontu su najmladje godišta ruske vojske. Iz unutrašnjosti ruskih vojničkih okruga poslate su u Rumuniju sve snage koje stope na raspoređenju, tako da se sad u Petrogradu gaje nove nade, da će pomoćna akcija za Rumuniju imati uspjeha.

Ruske nade u ofenzivu Saharova u Dobrudži.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“)

Kopenhagen, 13. novembra.

Ruski listovi vezuju nadu za ofenzivu Saharova u Dobrudži. Likujuci ističu oni opravданost promjene u glavnom zapovjedništvu rumunjske vojske, što je ruski glavni stan odavna predlagao, ali se zbog otpora rumunjskog kralja i rumunjskih viših časnika tek prije kratkog vremena moglo da ostvari.

Listovi izjavljuju, u nemogućnosti razumije se, da svoju ocjenu i dokazu, da je Saharov ravan protivnik Mackensena. Saharov mora biti potpuno zadovoljan, što se sad nalazi prema jed-

nom vojskovodji, kakav je Mackensen, koji je pored Hindenburga postigao najveće uspjehe u ovom ratu.

U Rusiji se sad pridaže najveći značaj dobrudžskom frontu. Svoj interesovanje Rusi sad poklanjaju tome dijelu fronta. Odande se sad pouzdano očekuju vijesti, koje će svakog zadiviti. Car je najavio, da će uskoro posjetiti taj dio fronta.

Napuštanje prijestonice.

(Naročiti broj: „Beogradske Novine“)

Veselje medju zarobljenicima.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina".)

Prag, 13. novembra.

Zapovjednik zarobljeničkog logora u Planu (Česka), pukovnik pl. Closs skupio je bio sve ruske zarobljenike poljske narodnosti, pa im je pročitao proklamaciju Njegovog Veličanstva, kojom se proglašuje slobodna poljska kraljevina. Zarobljenici su odusjevljeno klicali Njegovom Veličanstvu, pa su pjevali carevku, a poslije toga poljsku narodnu himnu.

Krizu u Grčkoj.

Svi Grci s kraljem.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina".)

Lugano, 13. novembra.

Atenski dopisnik „Corriere della Sera“ objavljuje jedno pismo, u kome vrlo oštvo kritikuje francusku pričanju o tobožnjem prijateljstvu sporazuma prema Grčkoj i želji naroda, da pod vodstvom Venizelosa udje u rat, žigajući sve tokom obojanu. Žalosno je, što i sam „Temps“ takve očigledne neistine pušta u svijet. Istina je, ponavljaju dopisnik, sa svim protivno, naime, da Grci neće ni pod kojucijenu u svjetski rat, da oni proklinju politiku Venizelosa i da oni svi, kao jedan čovjek, stoe uz kralja, kog upravo do ludila obožavaju i poštju.

Predata municipalija.

Kb. Bern, 14. novembra.

„Petit Parisien“ javlja iz Atene: Grčki časnici predali su svu municipalnu zalihu francuskim časnicima. Predaja je izvršena protokolarno.

Njemačka.

TRGOVAČKE PODMORNICE.

„Deutschland“ se spremi na povratak.

Kb. Amsterdam, 14. novembra.

Kako „Handelsbladet“ iz Londona saznaće, njemački trgovinski podmornski brod „Deutschland“ spremi se za povratak u Njemačku. Tovar broda stoji se iz 9 vagonskih tovara, svaki je vagonski tovar od 40 tona, i to iz nikla, sirove gume, Chroma i druge robe.

RUSIJA.

Katastrofa „Imperatrice Marije“.

Kb. Kopenhagen, 14. novembra.

Listovi, koji su ovamo stigli, imaju slijedeće saopštenje ruskog admiralnog stožera: 20. oktobra u 7 sati izjutra izbila je vatrica na ratnom brodu „Imperatrice Marije“, koji je izazvao eksploziju. Vatra se pojavila u uljanom smještiju i nije bilo moguće ugasiti je u prkos požrtvovnom radu časnika i momčadi. Brod je potonuo, 4 časnika i 145 momaka utopilo se, a osim toga umrli su 64 momka od zadobivenih opeketina. Brod leži na pličaku se vlastopoljske luke i nuda je, da će se otud moći da izbavi.

Ratni brod „Imperatrice Marija“ sa svojih 22.800 tona bio je jedan od najvećih brodova ruske crnomorske

Al' ovoga puta ne će odgovoriti; samo će njena sjajna kruna da blista u večnom miru, koja će se lagano spuštanju na glavu samrtnika, pa će mu sa usana s vrelim poljupcima izmamljivati umornu dušu.

Ivan Vujić.

Grofovi Attensi.

Pošto danas na čelu uprava dviju slovenačkih i hrvatskih pokrajina (Kranjske i Dalmacije) stojat će porijetkom iz stare i slavne porodice grofova Attensa, neće biti zgorega, da upoznamo prošlost ove porodice, koja je ne samo danas, nego i u prijašnjim vremenima bila usko vezana sa sudbinom i životom južnih Slovence u Monarhiji.

Porodica Attens, kako čitamo u najstarijim izvorima, furlanskog je porijekla, osim ako bi bili skloni vjerovati drugom izvještaju, kojim se tvrdi, da je ta porodica samo jedna od onih mnogih njemačkih porodica (na primjer Strassoldo-Strassauer), koje su tečajem XI. i XII. stoljeća naseljavale po furlanskim ravnicama, tadađi njemački oglajski patrijarhe Popon, oba Ulricha i Wolfga. Te su furlanske pokrajine bile i u kasnijim ustavnim borbama talijanskih gradova neko neutralno utočište raznih izgradova izgnanih plemićkih porodica (n. pr. della Torre, poslije grofovi Thurn).

Plemići de Attens, koji se tako zovu po gradu, što leži sjeverno od Vidina (Udine) na kraju Faedis, susretamo u povijesti najprije kao ministralje goričkih grofova, njihovo prvo

mornarice. Pušten je prvi put u vodu 1913. godine, bio je moderno i jako oružan (imao je 12 topova od kalibra 30.5, mnogo lakih kao i odbranbenih topova protiv letilica), a prevljalao je 21 morskiju milju na sat i imao je posudu od 1200 momaka.

Englesko-ruski ugovor o Dardanelima.**Predstoji objavljanje.**

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina".)

Frankfurt, 13. novembra.

„Frankfurter Zeitung“ javlja neposredno iz Petergrada: „Golos Rossii“ najavljuje objavljanje englesko-ruskog ugovora o Dardanelima.

Borbe u Mačedoniji.**Ministar vojni Roques u Solunu.**

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina".)

Kopenhagen, 13. novembra.

„Extra Bladet“ javlja: U dobro obaveštenim krugovima se govori, da se francuski ministar vojni Roques ovih dana bavi u Solunu, da sa generalom Sarrailom i njegovim glavnim stožerom konferiše o izgledima mačedonskih operacija. General Sarrail izrazio se, da je nezadovoljan sa vojničkim materijalom, koji mu je poslat. Samo se o Srbima može s pohvalom govoriti.

Italija.**Predstojeća talijanska ofenziva.**

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina".)

Lugano, 13. novembra.

Talijanska štampa nagovještava, da predstoji dalje povezivanje ofenzive protiv Trsta.

Engleska i kolonije.**Udrženje za gradjansku slobodu.**

Kb. Rotterdam, 14. novembra.

„Nieuwe Rotterdamsche Courant“ javlja iz Londona: Udrženje za odbranu gradjanske slobode uputite sutra u donjem domu pitanje vladi radi rasturivanja pacifističkog zbora, predijenog u prošlu subotu.

Njemačke mine blokirale kanal.

(Naročiti brzjav "Beogradskih Novina".)

Kopenhagen, 13. novembra.

„Politiken“ javlja iz Bergena: Posada potopljenih norveških brodova, koja se vratila iz Engleske, saopštava, da je posljednje oktobarske sedmice njemačkim ratnim brodovima poslo za rukom, da polaganjem mina za čitavu nedjelju dana prekinu vezu između Havra i Southamptona, što je od vrlo velike važnosti.

Engleska i Meksiko.

Kb. New-York, 14. novembra.

(Bezžični brzjav Wolffovog uređaja): Meksikanska je vlada odgovorila na englesku notu, u kojoj se traži da Meksiko strože no do sada održi svoju neutralnost prema njemačkim podmornicama, koje po engleskom tvrdjenu imaju neku tajnu osnovicu na meksikanskom obali. Ova je nota izazvala u Meksiku prilično negodovanje. U odgovoru se vidi, da će Meksiko i nadalje strogo održavati svoju neutralnost, ali se naglašava da Meksiko ni

stupanje na pozornicu povijesti dovodi ih takoder u dodir s našim narodom.

Više se je puta dijelila baština starih, odnosno kupljeni novi posjedi u više loza. Jedan ogrank je porodica Attens, živi sada u Mlecima. Druga loza Attens-Montfort razdijelila se je u njemačku i furlansku, koja je već izumrla. Godine 1297. nalažimo Ivana pl. Attensa kao opata u glasovitom rozačkom samostanu. Mora da živjeli u dobrim odnošajima s oglajskim patrijarhama, jer vidimo, da ih je patrijarh Bertrand god. 1336. postavio na čelo prvog furlanskog okružja, od onih šest, što su bila ustanovljena. Koncem srednjega vijeka su nastale prilike, koje baš nisu pojačavale sigurnost života i imetak u pokrajini — a i obzir na udobnije življene u gradu mainio je mnogoga vlastelina iz utvrđenog grada u veseli grad, gdje su po tadađu običaju živili većinom u posebnom dijelu grada (n. pr. Gospodska ulica, Novi trg u Ljubljani). Tako su se i Attensi preselili dijelom u talijanski Videm, dijelom u Čedad. Da se izbavi od nemilog i neprijazuog gospodstva mletačkoga, preselio se je god. 1473., plemić Friedrich Attens u Goricu. Njegovi su sinovi Jeronim i Ulvin osnovali imanja Sv. Križ i Petzenstein, koja i dandanas evatu. Godine 1630., odnosno godine 1662., podignuta je porodica na stalištu državnih grofova.

Spomenuti Friedrich Attens, brzo je nakon svog dolaska u Goricu postao sudbeni kancelar, najveći pokrajinskog glavaru podredjeni sudski članovnik u grofoviji goričkoj. Njegov sin Jeronim postao je godine 1534. pokrajinski upravitelj gorički. Godinu prije

u koliko više nego Sjedinjene Države nije odgovoran za rad njemačkih podmornica na američkoj obali.

Grad i okolica.**Niegovo Veličanstvo ozdravilo.**

Iz Beča se javlja: I danas se prije podne Niegovo Veličanstvo car i kralj odlično osjećao. Poslije sa svim mirne noći probudio se on u obično vrijeme i sa dobrom apetitom je uzeo prvi doručak. Odmah zatim pristupio je svoje običajnom dnevnom poslu. Prije podne primljeni su oni dvorski dostojnici, koji svakog dana podnose vladocu izvještaje. Vladalac se tako povoljno osjeća, da se izvješća neće više izdavati, pa se ni profesor Ortner, koji je prekuje bio kod monarha, neće više pozivati.

Jedan neobičan dan u Beogradu.

Juče je bio jedan neobičan dan za Beogradjane. Bio je 1. novembar po starom kalendaru.

1. maj i 1. novembar uvijek su u Beogradu hujni i bučni seobni dani, ali ovog puta to je bio jedan običan miran jeseni dan. Beograd je poznat grad sa oskudicom u stanovima, naročito u malim stanovima. Tako je obično ovih dana 1. maja i 1. novembar dolazilo do neke vrste katastrofe. Obično današnja dana ostane veliki broj beskućnih porodica. Jedne vidite gdje sa cijelim pokušanjem stope pred opštinskom kućom izjavljujući, da ne znaju gdje će, i da će ostati ovde, da će razapeti šator na Kalemegdanu i t. d. Drugi idu od kvarta do kvarta policijskog, vapijući za pomoć policije — ali uzman. Obično biva puno neobičnih, komičnih i tragikomičnih i sasvim tragičnih slučajeva. Ti neobični udesi svakako su činili, da su se po gradu pronošili najfantastičniji glasovi, kao na primjer o tome, kako su po najvišoj naredbi izdati šatori, koji su razapeti na praznom prostoru kod „buduće“ Narodne Skupštine, ili kako je policija rekvirirala sve hotelske sobe i svim putnicima iz unutrašnjosti morali su zbog toga prijeći u Zemun, a mnogi su čak otišli do Novog Sada i još tako puno nevjerojatnih i nemogućih stvari. Ali iako to sve nije bilo tačno, ipak je zaista bilo mnogih neobičnosti i kiradjžijsko-gazdinskih „marifetuka“. Tu su se prevlačile stvari, da Beograd se seli, svadaju se kiradjžije medju sobom, svadaju se gazde sa kiradjžijama. Džumbus u pravom smislu. Bivalo je, da veliki broj porodica u poslijednjem času mora da između skupe pare pod zakup kakvu šupu, ili stari magazin, da tu strpuju svoje stvari, a glavu da sklone gdje znaju i umiju. A danas je kao što vidite miran jeseni dan. Lišće monotono opada sa svojim grana, nigdje kola, nigdje stvari, nigdje sadje, nigdje protesta. Eto Šta je učinio evropski rat. Smirio je kiradjžije i gazde. Umirile se gazde, pa se umirile i kiradjžije. Kiradjžije ne plačaju gazdama kiriju, a ovi čute, pa zadovoljni oboje. O blagoslovljeno ratno stanje, uzdahnute mnogi praktikanti ili mali činovničići, kome su 1. maj i 1. novembar bili najgori dani u godini, jer se on uvijek dva puta u godini morao seliti uslijed „nesporazuma“ s gazdom.

O blagosloveno ratno stanje, uzdahnute mnogi umirovljenik sa 50 dijelom. Porodica Attens ubrzo se je počela na visoke službe pa i do upliva na samom carskom dvoru. Tako je Hrman posredovao kod zaruka nadvojkine Marije i kasnije ju pratio karađuriću, kralju Filipu III. u Španjolsku. Bio je i bogat velikaš, koji je posudio caru 90.000 forinti, kad je car bio potrebi.

Porodica Attens ubrzo se je počela na visoke službe pa i do upliva na samom carskom dvoru. Tako je Hrman posredovao kod zaruka nadvojkine Marije i kasnije ju pratio karađuriću, kralju Filipu III. u Španjolsku. Bio je i bogat velikaš, koji je posudio caru 90.000 forinti, kad je car bio potrebi.

Ivana Friedricha Attensa, posjednika grada Rakovnika pod Ljubljano, poslao je car kao svog posebnog poslanika na dvor mantovskoga vojvode. Ivan Friedrich Attens bio je takoder dvorski meštar poljačke kraljice Cecilije Renate, bivše austrijske princeze i supruge poljačkoga kralja Vladislava, kojoj su kranjski zemaljski stališi razaslali i ponanještali po Krasu i Istri.

Porodica Attens ubrzo se je počela na visoke službe pa i do upliva na samom carskom dvoru. Tako je Hrman posredovao kod zaruka nadvojkine Marije i kasnije ju pratio karađuriću, kralju Filipu III. u Španjolsku. Bio je i bogat velikaš, koji je posudio caru 90.000 forinti, kad je car bio potrebi.

nara penzije, kome se danas ne prodaje po deseti put pokušanstvo zbog „nezgodnih prilika“, te nije mogao platiti kiriju.

Prodaja drva za gorivo na sitno.

Na osnovu čl. 27, tačke 5. Zakona o opštinama, a u cilju ograničavanja cijena propisao je gospodin gradjanski povjerenik pri opštini grada Beograda slijedeći:

Cjenovnik

za prodaju drva za gorivo na sitno, (na cepanice).

1. Svi prodavci drva na sitno ne smiju prodavati skuplje od:

a) Drva bukova suva bez čvorova po 12 helera od 1 kg.

b) drva bukova sirova i čvrnata po 8 helera od 1 kg;

c) drva cerova, jasenova, brestova, rastova, grabova i graničeva suva po 10 helera od 1 kilograma;

d) drva ista vrsta sirova po 7 helera od 1 kg;

e) drva čamova suva po 11 helera od 1 kg;

f) drva čamova sirova po 9 helera od 1 kg;

g) sva ostala drva po 6 helera od 1 kilograma.

2. Svaki prodavac dužan je pri prodaji drva, izmjeriti cijelu cepanicu ili manji dio i po kilogramu naplatiti saopštav

Nadrena municija.

Prišlikom pretresa jedne kuće, u kojoj niko ne stanuje, našlo je redarstvo nekoliko stotina prikrivenih metaka, nekoliko hiljada kapsli pa i nekoliko revolvera. Stanovništvo se ovom prilikom čini pažljivim na to, da bi redarstvo u svojoj dužnosti moglo potpomoći, kad bi susjedi ove puste kuće privajali redarstvu na koga približno sumnjuju za ovaj prikriveni materijal.

Uhvaćeni lopovi.

Dva lopova, koji su pokrali razno odijelo u vrijednosti oko 200 kruna, uhvaćeni su i predati redarstvu.

Narodno pravoredo.

Aktivne i pasivne kamate banaka u Austriji.

U poslednjem izvještaju nadzornog odbora državnih dugova je saopšteno, da je prilikom pretresanja prilika novčanog trga, koje stope u vezi sa naredjenjem za peti ratni zajam, bilo vrlo mnogogovor u velikoj razliki između aktivnih i pasivnih kamata, koja kod banaka postoji a koja se kod štedionica stavlja u izgled.

O tome nam piše iz krugova bečkih banka:

Kao što je poznato banke su nedavno smanjile kamatu za uloge, vjerojatno je, da će im u toku ove sedmice štedionice sljediti sa istom mjerom. Odluka, da se kamata na uloge smanji, objašnjava se

prije svega time, što novac danas stvarno nemu u šta da ulazi. Grdne svote,

koje već od toliko mjeseci pridolaze banaka, ne mogu se u današnjim prilikama rasporediti sa povoljnom kamatom ni ulaganjem na kratke rokove, niti na koji drugi način. Javna je tajna, da će se svote, koje stope na raspoloženju, upotrijebiti za predhodne uplate predstojećeg ratnog zajma. Kako se sad osim toga mora uteći u obzir i poreza na prihod, to se doista upotreba tih novčanih svota ne može da smatra kao vrlo probitačna. Prema tome je potpuno opravdano smanjivanje kamatne stope na povlašćenju novca, koji je na raspoloženju. Ali je ova mjeru učinkena i zbog toga, što se predpostavilo, da će ona povoljno uticati na upis predstojećeg ratnog zajma. Što je dačale kamatna stopa za uloge kod banaka utvrđena sa 31/2%, bila su za to dva momenta mjerodavna: nemogućnost, da se glavnice, kojih ima, iskoriste lukrativno, i razmišljanje, da će ta injera potpomoći propagandu za ratni zajam.

Što se tiče kamatne stope duga (debit), to je već navika, koja je oprabana, da je ona uviđe nešto viša nego li kamatna stopa banke. Tu dakle vlada načelo, da je banačna stopa mjerodavna, i u tome nije ništa promjenjeno ni za vrijeme rata. Kako je danas banačna kamatna stopa 5%, dokle je kamatna stopa za dugove obično utvrđena sa 1/4 i 1/2, a često puta i sa većom razlikom iznad zvanične banačne stope, to je onda došlo do to, da je između kreditne kamatne stope i kamatne stope duga postala velika razlika.

U kreditu je stopa 3 do 31/2%, za dugove poprečno na 6 do 61/4% pa i više.

Ali bi, kako se iz gore navedenog vidi, bilo pogriješno, ako bi se ta razlika jedino htela pripisati mjeri banaka. Razlika je postala otuda, što se, pri postojećoj navici, koja je ranije navedena u pogledu određivanja kamatne stope za dugove, pod vladavinom 5% kamatne stope, a s druge strane uslijed okolnosti, što se novac ni sa najnižom stopom nije mogao uložiti, velika nejednakost u kamatnoj stopi morala mehanički razviti. Kao što je već napomenuto, jedino je mjesto, gdje se danas velike glavnice mogu uložiti, država, jer banačna dugovanja opadaju kod svih

kanonik u Salzburgu i godine 1733. generalni vikar pasavskog biskupa za Donju Austriju te oficijal pasavskog konzistorija u Beču, onda biskup „in partibus“, a godine 1743. zasjede na stolici ljubljanskog kneza-biskupa. Tu je blagoslavljen 26. lipnja 1747. sestarsku crkvu, koja je sagradjena između godina 1718. i 1748. na trošak slovenačkog mječenca Selenburga svotom od 93.547 forinti. Biskup Attems dao je poljepšati i povećati grad u Goričanima i dignuti za jedan kat više, a biskupsku rezidenciju i kolegijatnu crkvu dao je na novo prezidati. Umro je 5. decembra 1757. u Beču, gdje je boravio po službenom poslu, te je sahranjen u Gorjnjem gradu. Nekako iz tog doba (godine 1749.) doznajemo iz pisama isusovaca i mandarina u Kini o. Augustinu pl. Hallersteina, rodom iz Kranjske, o ljutom i okrutnom progonu kršćana po kineskim provincijama, gdje je umro mučeničkom smrти i Tristan grof Attems (ex provincia Veneta, ex illustissima comitum de Attimis prosata).

Karlo Mihajlo grof Attems je obnašao čast prvog nadbiskupa goričkog (1752.-1774.). Kako se vidi iz listine i uzidane ploče na crkvi, taj je mitropolit posvetio 13. avgusta 1752. glavni oltar i crkvu na Žalosnoj gori kod Brezovice.

U posljednje doba bio je Ottmar grof Attems biskup seoski († 1860.). Radu grofova Attems-Heiligenkreuz u Stajerskoj i njihovim zaslugama za Stajersku posvetio je u novije doba posebnu študiju Franjo Illof.

S. L."

banaka, tako da ih sa visokom kamatom stopom još vrlo malo ima, dokle u povećanju blagajničke gotovine i isplata mora biti naprotiv uvijek novaca na raspoloženju.

Pa ipak se ne može oporeći, da prosjecno kamatna korist i kod te mješavine viših i nižih razlika, nije vrlo zadovoljavajuća. Pa iako se prizna, da je razlika znatna, mora se ipak jednovremeno utvrditi, da su n. p. u Njemačkoj i Engleskoj prilike mnogo neobične. U njemačkoj državi kreće se razlika između 1 1/2 i 6%, u Engleskoj se kontokorentni zajmovi ne mogu ukamati sa 6%.

Kod štedionica stvar drugačije stoji. Njihovi aktivni ulozi ne sastoje se kao kod banaka, u debitorima, nego u vrijedecim papirima i hipotekarnim zajmovima. Korisni, ratni zajam sa 6 1/4% ne igra medju vrijedecim odlučnu ulogu, ali ipak daje prično veći prihod nego li obični ulozi. Bilo bi, istina, u toliko povoda zamerkama, što su pojedine štedionice pri početku rata povisile kamatnu stopu na neprekrenosti ili bar rokove isplate upotrijebili za povlašćenje kamatne stope. Ali kako se u daljem toku u stvar pokazalo, da ulozi, i poređ velikih upisa na ratni zajam neprestano rastu i da povećanje kamatne stope na neprekrenosti nije u stanju da smanji stanje uloga, to se u krugovima dužnika na neprekrenosti očekuje, da će se povlašćavanje kamatne stope na neprekrenosti, gdje toga na opšte bilo, opozvati.

Poslovni rezultat b.-h. uredu poštanske štedionice.

Kroz mjesec oktobar primila je b. h. poštanska štedionica 1.192 uloška u iznosu od K 104.186,76, a isplatala 895 isplata u iznosu 75.467 K i 15 h. Prema tome je poštanska štedionica od svog osnutka (17.8. 1911.) do 31./X. izdala 26.176, a isplatala 12.903 uložne knjižice i još postje 13.273 knjižice. Uložaka je bilo 205.986 sa kruna 10.211.912 i 32 h; preostalo je 1./XI. kao štedovni uložak od počete 2.039.856 K 52 h. Kod čekovnog prometa su 22 nova abonenta pristupila, a jedan istupio, uloženo čekovina svega 50.342.400 K 14 h, isplatalo 49.748.207 K i 77 h; broj uplate 22.332, isplata 21.697. Od otvorenja štedionice do 31. X. uplaćeno je svega 1.697.415.572 K 94 h, a isplatalo 1.669.408.410 K i 37 h; abonirana imala 1.948; stanje imovine čekovnog odjeljenja je 28.601.348 K 94 h. U odjelu za poslovne papire postoji 561 rentovna knjižica, nominalna vrijednost po hraničnih vrijednostih papira je 4.041.015 K 80 h; nominalna vrijednost na račun ulagачa kupijenih i njima poslanih vrijednostih papira 421.892 K.

Tražbine u Rumunjskoj.

Domaći interesent iz područja trgovacke i obrtničke komore zagrebačke, koji u Rumunjskoj imaju poslovne tražbine, zaostalih zahtija trgovacke robe ili inih imovinskih interesa pozivaju se, da rečenoj komori stave na raspolaganje nužne podatke i obavijesti, da se dotični interesi uzmognu zastupati i po mogućnosti osigurati.

Otprema živeža poštom.

Uslijed čestih upita javlja trgovacka i obrtnička komora zagrebačka ovim putem, da je otprema ovih živežnih artikla iz Hrvatske u Austriju, Bosnu i inozemstvo postom zabranjena, i to: pšeničnog, raženog, ječmenog, kukuruznog i rižinog brašna, slanih, masti, svinjskog mesa, šećera, ljuštenog, neljuštenog, raspolovljeno, tucanog i samljivenog pasulja, zatim graška, leće i kave svake vrste.

Izlet u Englesku.

Prelaz preko Kanala. — Ooašna zona. — Ostaci od potopljenih parobroda. — Strogi nadzor stranaca.

(Utisci jednog neutralca).

U grozničavoj sam nestrljivosti. U Engleskoj nijesam bio od početka svjetske konflikacije. Radoznao sam odnosno promjena, koje su se desile u Engleskoj, naročito u Londonu, u tom središtu nade svih saveznika. Put u Englesku bio je mnogo drugačiji nego li u mirno vrijeme. Vlak, kojim sam stigao u Vlissingen, stao je, i čim sam sišao, odmah me je nosač, zajedno s mojom prtljagom, poveo u carinski ured. Jedan činovnik pregleda brzo, ali ponovo sav moj prtljag. Zatim, zajedno s ostalim putnicima, poslaše me k uredu parobrodskog društva. Tačno mi pregledaše sve putne isprave. Nakon toga nas na parobrod, gdje nam odrediše sobice. Parobrod je naoružan za svaku eventualnost. Ispod palube nalazi se niz praznih bačava, koje služe za to, da se parobrod uzdrži na površini, nabasa li slučajno na minu. Prije nego sam legao, uzeo sam sobom pojas za spasavanje i skršen od umora zaspah.

Rano ujutro parobrod se otisnuo od obale i kad sam izašao na palubu, bili smo već na otvorenom moru. Duva oštar vjetar, ali vrijeme je lijepo i obećava ugodan put. Nije bilo ugodno čuti poziv kelnera, da svih putnici brzo sidiju u trpezariju, na objed, da mogu biti na palubi, kad će se parobrod približiti zoni, koja je pogibeljna radi mina. Prije podne je prošlo bez incidenta; jedan dio putnika sjedi na gor-

njem dijelu palube, a svi su providjeni pojasmima za spasavanje i spremni da na prvi znak skoče u barke, koje su također spremne za slučaj opasnosti.

Putnici pripadaju raznim narodnostima: među njima ima Engleza, Skota, Američana, ali većinom su holandski trgovaci putnici i belgijski bjegunci. Opazio sam i par francuskih porodica, koje se sastoje ponajviše od žena i djece. Na parobrodu se nalazi i nekoliko loše odjevenih Rusa, koji su po svojoj prilici pobegli iz njemačkog ropanja.

Poslije podne približimo se tako zvanoj opasnoj zoni. Svi se putnici prislonište na perdo i neprestano gledaju u more, ne bi li zapazili kakvu minu... Svaki put, kad je mornar, koji je bio na straži, nešto doviknuo časniku, koji je također pazio, putnici u njih upriješi svoj plašljivi pogled, misleći, da se radi o upozorenju na opasnu minu. Još nas ne dijeli nego par sati od našega cilja, ali komadi potopljene parobroda mimo kojih prolazimo, pokazuju nam, da smo baš u sredini opasne zone. Približivši se engleskoj obali, opazimo na pučini troupe jednog velikog engleskog parobroda, koji leži na jednom boku. Ovaj prizor kod nekih malo podigne osjećaj sigurnosti, dok je kod drugih na oči gled rasla zabrinutost i strah.

Sada putovasmo zajedno sa stotinu drugih ljudi. Ove ljudje pripadaju raznim narodnostima, ali najviše ih je skandinavskih, holandskih i engleskih, koje nose teret. Kakođe opazimo ladju, koja nosi znakove belgijskog pojednog odbora. Svi neutralni brodovi imaju na jarbolu izvješenu zastavu a povrh toga i namaljanu na bokovima u velikim prugama. Izdale opazimo engleski razarač, koji je mimo nas prošao svom brzinom, izbacujući mase dima iz svojih dimnjaka. To je prvi ratni brod, koji smo sreli i dugo ga pratimo pogledom. Razarač naglo okreće, da pregleđa jedan veliki trgovac parobrod, koji plavi pred nama. Eto međutim niske obale Engleske.

Nakon jednog sata udjelimo u englesku luku, a za kratko vrijeme i do pristaništa. Nekoliko engleskih funkcijonara uspelo se na parobrod, da pregleđaju prtljag. Putnici su podvrgnuti mnogobrojnim pitanjima: „Imate li belgijskoga novca?“ — „Ne“. — „A zlata?“ — „Ne“. — Prešavši tako prvi pregleđ, sidjimo na kopno.

Eto drugog pregleđa. Postave nas u dugi red, jednog iza drugog, a jedan činovnik dade se na ispitivanje putnika (pasosa). Od časa do časa nestaje ga sa dvijema trima putnicama u ruci. Nakon dugog čekanja, proizvaju se nekoja imena. Jedan putnik izlazi iz reda, te se predstavi vlasti, koja je odredjena za ovakve istrage. — „Zašto ste došli u Englesku?“ — „Koliko vremena ostajete ovde?“ — „Kuda ste prije putovali?“ Postavlja mu se na stotine sličnih pitanja, kojima za posve razodkrije. Konačno može da prodje u drugu sobu, gdje ga se pretrese od glave do peta. U Engleskoj su se rugali formalnostima za ustanovljenje identiteta na granicama Njemačke, međutim sad je u Engleskoj isto tako. Ratne nužde indentične su svadje. Sva pisma i štampane stvari bivaju uništeni. Ko ima zabranjen novac, mora ga izmijeniti. Nadje li se kod kojeg putnika nešto, što je za ove vlasti sumnivo, imade on bezbroj neprilika.

Nakon drugog, slijedi treći pregleđ. Ovdje vojnici podvrgavaju prtljag mikroskopskom istraživanju. Kad su svi putnici sretno prošli i ovu „postaju za muke“, tada bivaju povedeni na londonski vlak, koji će. I tako može da započne put prama glavnom gradu. Bio je već sunar, kad je naš vlak jurio tipičnim engleskim krajem, pak ne vidimo drugo nego dobro držane poljane, razdjeljene bezbrojnim ogradama i zidovima, malene i solidne kuće naseljenika sa snopovima sijena, dobro zaštićenim protiv kiša. Između obale i Londona ne vidimo mnogo marve. Na rijetko zapažamo koji osvjetljeni proraz, i da se iz dimnjaka ne puši dim, moglo bi se misliti, da su sva sela i gradići napušteni od stanovništva.

Ovaj mrak, koji uveče pokriva sva mesta, prvi je primjer mera protiv vazdušnih napada, i prva je posljedica rata, što je opažamo. Vlak se zaustavlja kod stanica. U „buffetima“ u stanicama može se dobiti raznovrsnog slasnog jela i svakojakog pića, a na plinskom plamenu neprestano vrije voda za čaj. Kada vlak kreće napred, ne vidi se više ništa, jer svi prozori na vlaku moraju biti zaštri, da svjetlost, koja bi prodirala napolje, ne služi kao putokaz za neprijateljsku zrnicu.

Tako ostali dio puta teče dosadno. Pa ako se i kradomice zavri naprijed, ne vidi se ništa, i tek se po buci i huci dojeti. Prijedno vjetar, ali vrijeme je lijepo i obećava ugodan put. Nije bilo ugodno čuti poziv kelnera, da svih putnici brzo sidiju u trpezariju, na objed, da mogu biti na palubi, kad će se parobrod približiti zoni, koja je pogibeljna radi mina. Prije podne je prošlo bez incidenta; jedan dio putnika sjedi na gor-

bližih se automobilu, koji me proveze mračnim i mokrim ulicama, slabo osvetljenim zastrtim svjetiljkama. Ovo slabo svjetlo daje svim predmetima neki neobični, neobuzdani, strašljivi izgled. Unidjoh u hotel i malo odahnih. Oper nove formalnosti. Dvadeset šest žetara sata nakon toga moram u policiju u svrhu podrobnog osobnog ispitivanja i prijave. Pokazavši svoje putnice, koje su nadjene u redu, nadjoh se konačno sloboden u Londonu.

Razne vijesti.

Umro sinovac Stanka Vraza.

26. oktobra 1916. zaklopio je na uviđe svoje oči u svom domu u Cerovcu kod Ljutomera u Stajerskoj Franjo Vraz, sinovac slavnog hrvatskog pjesnika Stanka Vraza, uzor domaćin i otac, izvrstni privredni i načelnik, opće poznat po istočnim slovenačkim krajevima. Od mladosti bavio se je privredom i marljivo radio na svom imanju, ali je i pokraj toga nalazio vremena da se zanjima za književne i političke pojave u svom narodu, te se je u početku borbi pokazivao odličnim pristalicom slovenačke pučke stranke i znao kao dobar narodni govornik raspaliti svijet za narodnu stvar. S velikom ljubavlju i finim razumevanjem gajio je uspomenu na svog stricu slavnog pjesnika „Djulabiju“ Stanka Vraza, koji se je radio i prehivao u domu, u kojem je i on živio. Znao je većinu

CIJENE OGLASIMA:

četvrtina jednog milimetarskog retka (42 mm široko staje) 10 helera
 Pripisano: Petna jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje 40 helera
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje Kruna 4
 Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovinom 10 helera.

Kupovine i prodaje

Zivotne namirnice kao i ostale artike kupujem. Drvene papuce prodajem jeftino. K. Feldmann, Vuka Karadžića ul. br. 8, u blizini Beogradskih Novina. * 19783-2

Firme i štiove izrađuju uz povoljne cijene brzo i solidno David Frank, dekorativni slikar. Liferant c. i kr. Uprave Monopola. Brod na Savi. Telefon 75. 20120-2

Prodaju se 2 izvrsne violine. Upitati se u upravi pod. Violine 215. 20188-2

Prodaje se staro-njemačko pokućstvo u garnituri kao i pojedini delovi pokućstva u Balanskoj ul. 29. 20172-2

Stanovi.

Izdaju se 2 dućana u ulici Kralja Aleksandra br. 69. Upitati u istoj kući, gornji sprat. 20129-4

Izdaju se dvije spavaće sobe za samice Topličin Vljenac No. 25. gornji sprat. 20138-4

Razno.

Predaja radnje. Zbog preduzeća drugog posla predajem moju kobasarsku i živilotinu namirnicu radnju, a tako isto prodajem i jedan aparat za hlađenje. Petar Blagojević, Kralja Milana ul. 95. Beograd. 19941-5

KORESPONDENCIJA.

Hija Marte, trgovac iz Beograda, Kralja Mihaila 4, moram da vam kažem da imam odred u Gradskoj sklo u moguće da dohvate u Kućevu g-dji Ami supružni počiv. Hija Obradoviću, da je njen brat Momicilo Marinović zdrav i da joj je preko mene poslao kruna 420, koji sam sumu preda Unar. Komercijski Bank, da joj ona preko Šapču pošće u Kućevu i ako joj je moguće da me izvjesi, kad novac primi, kao i, koga ima još sa njom, od familije Milončević. 19680-8

G-nu Jovanu Premoviću, Geneve. Za Milutinu Staklić trgovcu iz Beograda, Pariz. Milutinu molim te izvještaj o mome mužu Jaćinu Nikoliću i molim da mi dostavite njegovu adresu. Novim odmnom razgovaram sa vama da imam odred u kućištu Momicilo Marinovića, da je njen brat Momicilo Marinović zdrav i da joj je preko mene poslao kruna 420, koji sam sumu preda Unar. Komercijski Bank, da joj ona preko Šapču pošće u Kućevu i ako joj je moguće da me izvjesi, kad novac primi, kao i, koga ima još sa njom, od familije Milončević. 19680-8

Jaroslavu Bailony. Zeneva. Dragi Jaroslav! Molim te da uzmi se gdje treba da dobijem izvjesnu sumu novaca na ime moje penzije, koju nisam dobila do oktobra 1916. god. Izdaci su veliki, novac mi je vrlo potreban. Broj penz. Dm. 2.925.66. Ja sam se obratila već jednom na g. Radojovića, ali do danas nisam ništa dobila. Tebe mnogo pozdravljam tekla Josefa Jurković, Piarska 31. 19649-8

G. Gjorgju Radojoviću, — Geneve. Najutjutnije molim da me izvjesiti o momu mužu Branku Ćirkoviću, naredniku bojne komore 5 puka 1 poziv drin. diviz. jer mi se moj muž već davnio ne javlja i nista ne znam o njemu. Zato Vas molim najpokornije, da me u što kraćem roku izvjesite o momu mužu, jer mnogo brinem o njemu, a u isto vrijeme i da njega izvjesite, da sam sa djetetom živa i zdrava i sva njegova familijska; da za nas ne briše, samo da vodi računa o sebi i da se češće javlja. Novac, ako mu treba, da mu pošljem, ako Vam je moguće, da ga o svemu izvjesite, da ne briše ništa za nas. Unaprijed Vam blagodaran i zahvalna Ljubica B. Ćirković, kafedžika iz Obrenovca. 19648-8

G. Aci Diniću, Zeneva, za Josipa Stošića, podnarednika konjičke žandarmerije. Josipe! Tvoju kartu dobila sam. Ja i Dana zdravo sumo, izvjesiti me za Sergiju Mičkovića, narednika žandarmerije pri stabi prve armije i reci mu da mu je žena sa djejom u Beogradu u istom stanu i da joj je novac potreban. Zato me izvjesiti za Savu Dinića, koga pozdravljaju žena Živka i dječa, i traže mu novaca. Sa pozdravom tebi, a blagodarnošću g. Aci Diniću, Jelena Stošić, Slavjska ul. 3. Bulbulder, Beograd. 19668-8

Jovanu K. Krstiću, činov. Narodne Banke, Marsel. Mikica je još u bjeti, ja sam u novčanoj osudici. Kod direktora ne znam. Postrednik molim Vas odmah na moju adresu. Za manu ne brini nista, zdrava je. Počinjak: Emilia Golumbovska, Zemun 19. Beograd. 19615-8

G. Andrijeviću, sudiju, Geneve. Karte vise od oktobra primila sam, koju sam donelo puno sreće i zadosti, a kako bi smo tek sada bili radosni, kada visečkaju, jer smo sada u velikoj brizi. Izmedu redova vaših karata vidimo, da potpuno osjećate našu brigu, s toga vas molim što skorijem odgovor. Mom Mariniku 801 javlja da je Milićević kudi: Dana zdrava s djeicom, kći Mile, Mila, Ana i ja. Reči su visečke, a učinak je da je novac, jer se mnogo pati. Vi se pak izvjesite o Stevi Stankoviću, naredniku garnizoni. Jasne istini putem troškove naknadu. Mnogo mi pozdravljam, mog Marinka, brata Jorčevića, našeg Ristu i braču Djuli Šabarice. Vami pak puno hvala i pozdrav. Ana, Mile, Mila i Paraskeva. M. Gruićica, Skender-Begova br. 29. Beograd. 19613-8

G. Jovanu Premoviću, Zeneva. Molim Vas ljepe da se izvjestite preko Dragomira Stankovića, pekarskog kafića Borku, Duškovu i Bogdanovu sliku Stevanu. Voja i Rada javljaju da Šafu novac. Kad ovde stigne, prij. Riznčić će vam isporučiti. I Miodrag i Brana dobro su. Desankine i Leposavine karte primio sam. Pozdravi ih, kao i moje sive naše. — Milićević.

Bosi Banić, Smederevo. — I Jova i Pera dobrav su, ali uvijek željni vijesti od vas. Zasto im se ne javite preko meni? I Stojko, koji svaki dan iz Bata piše, zeče da, mu se njegova draga Živka javi. Imaće im u to dobiti novac, a da se ţeće i pošto smo sed u velikoj brizi za vama, jer kad dohvati pismo od vas, sreća nam je ispunjeno dobrim namađom, da ste živi i zdravi i neki vas. Postupimo, kako si nam je. Povratak vama, i da svi dječaci i djevojčice, Paraskova i dječaci, Kosa s djećom i svi zdravi i pozdravljaju svoju Ana B. Ristović, Jovanova 42, Beograd. 19612-8

G. Milanu Matiću, Geneve. — Za Nedelju Saviča, učitelja. Molim da se čete slijedeću redovu dostaviti novac Franji Blažeku. Dragi Franjo izvještaj Ristu i Marinku, da smo svi živi i zdravi, tuvo kartu primili preke Margite, koja nas je mnogo obrazovala, a najviše mene, da Rista, dobra izgleda. Da je dobiti novac, a da se ţeće i pošto smo sed u velikoj brizi za vama, jer kad dohvati pismo od vas, sreća nam je ispunjeno dobrim namađom, da ste živi i zdravi i neki vas. Postupimo, kako si nam je. Povratak vama, i da svi dječaci i djevojčice, Paraskova i dječaci, Kosa s djećom i svi zdravi i pozdravljaju svoju Ana B. Ristović, Jovanova 42, Beograd. 19612-8

G. Radinku Miše Popoviću, krojaču, Niš. I drugu sliku sa Radićom primili. Pšem van često.

G. Miljanu Matiću, Geneve. — Za Nedelju Saviča, učitelja. Molim da se čete slijedeću redovu dostaviti novac Franji Blažeku. Dragi Franjo izvještaj Ristu i Marinku, da smo svi živi i zdravi, tuvo kartu primili preke Margite, koja nas je mnogo obrazovala, a najviše mene, da Rista, dobra izgleda. Da je dobiti novac, a da se ţeće i pošto smo sed u velikoj brizi za vama, jer kad dohvati pismo od vas, sreća nam je ispunjeno dobrim namađom, da ste živi i zdravi i neki vas. Postupimo, kako si nam je. Povratak vama, i da svi dječaci i djevojčice, Paraskova i dječaci, Kosa s djećom i svi zdravi i pozdravljaju svoju Ana B. Ristović, Jovanova 42, Beograd. 19612-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite preko tamošnje pošte mome Radomiru dvije stotine maraka, jer mi je ovdje nemoguće nabaviti marake, a ja ču tebi poslati u krunama odaće, kada me izvještio o poslatom novcu. Svi smo dobro kao i svi vaši u sejtu. Baković je dobro i djeca je često obi aze. Radomirova adresa: Radomir Nikolić, Krigsgefanzen gen. VIII No 1465. Deutschland. Mnogo pozdravljam kumi, dječi i tebi od svijet nas. Vaša kuma Ljubica R. Nikolić, Vršac, sreć i okrug Valjevo. 19597-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Iliju Mihaloviću, Niš. Izmijenjuju na izvještaju o momu mužu Jaćinu Nikoliću i molim da mi dostavite njegovu adresu. Novim odmnom razgovaram sa vama da imam odred u kućištu Momicilo Marinovića, da je njen brat Momicilo Marinović zdrav i da joj je preko mene poslao kruna 420, koji sam sumu preda Unar. Komercijski Bank, da joj ona preko Šapču pošće u Kućevu i ako joj je moguće da me izvjesi, kad novac primi, kao i, koga ima još sa njom, od familije Milončević. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš mu Šta je sa popom Mitoradom iz Baroševića, jer ja mislim, da ti znaš, gdje je on i o njemu vidiš. Radj je dobor prijatelj. Poštujući vama i zdravu. 19633-8

G. Jovanu Premoviću, Geneve. Molim da me izvjestite da li su živi: Nikola Kostić vojnik telesne garde kraljeve, Boško Antonijević, komordžija u 3. pozivu 8. puka, Milovanović Dinić, Željeznička četa prvo poziva, Vojna Milovanović, poručnik u 8. puku prvo poziva, Boža Milovanović, bolničar u 8. puku prvo poziva, Naum Manojlović, vojnički trećeg poziva u 5. kombinovanom puku, Manojlo Manojlović, telefonski četnički timočke divizije, i Svetozar Manojlović, konjaniki diviziona dunavske divizije drugog poziva. Pokorno molim za izvještje Naum Konstantinović, iz Pašanke, Dragi Veljko, tvoj kum Jevrem Simenović iz Kruševice Mlago očajava za njegovim sinom i molio je da mu javiš, jer do danas o njemu nista ne zna, a on je u 7. aktivnom puku i javiš

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

NESTALI I KORESPONDENCIJA.

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

SPIRI MIJICU, Rue Berne Nr. 15, Hotel Pension, Geneve. Kume, twoji su živi i zdravi, amant primili, potporu imaju 75 kruna mjesечно. Janačko i Marija umrli su. Draga, Lepa i dečja zdravi su. Izvješti Arsu Milivojevića artiljer, kapetana, da su svi njegovi živi i zdravi, mati mu je dva novčana amaneta prima. Dragan je ovđe, Aleksa je živ i zdrav. Neka Miloš novac majki Vasiliji posalje u krunama. Pozdrav od Lepse. Javi Jančiću da smo zdravi i neka se javi, pozdrav od Bosse i djece. Žena Ljube Gligorijević izvještava da je zdrava i dobro. Izvještava brata Milovana D. Ivoševića, da je bata sa svima zdrava, pozdravlja Lepu. Nastani da mi se penzija od nove godine posalje u krunama. Javi Arsi da izvješti Ljubišu da je Žora zdrava sa njenim kartom da je dobila, da se javi češće. Javi da li je živ i zdrav Borivoje M. Vuković, pešadijski poručnik II. poziva 11. puka bojne komore, tvoj kum Stanimir Dimitrijević, Kragujevac.

A. 1214-8

G. JOVI PREMOVICU, Zeneva. Naučnijevi Vas molim, tačno me izvjestite da je živ, i gdje je moj unuk Živojin Marković, iz G. Milanovca, regut čačanske komande 1896 god. dječja četa. Mi svi živi i zdravi. Unaprijed zahvalna, Ljubica Marković, Rudnička ul. br. 11. Kragujevac.

A. 1215-8

G. JOVANU PREMOVICU, Zeneva. Krajujevački Odbor molji da dostavite sledeće:

G. JOSIFU JOVANOVICU, Zeneva. Za Marka Stanojlovića, artillerijskog majora, štaba Dunavsko divizije H. poziva: Marko, čim ovaj oglas dobijes odmah mi pošalji dvije hiljade kruna preko gospodina Josifa Jovanovića, koji će ti ovo i dostaviti a poslige redovno po 400 kruna mjesечно, jer sa manjom sumom mi je ne moguće izlaziti na kraj. Majka mi je umrla. Niko nije na danu zajanču, s toga me ni na koga ne upućuj u pogledu novca. Ne uzimaj olako već mi ove dvije hiljade kruna odmah pošalji. Neophodno mi je potrebno. Javi mi kako je Mika i Mile, jesu li zdravi i gdje se Mile nalazi. Neka mi se djeca lično jave i svoje slike posalju, a meni će sve to gospodin Jovanović isposlati. Iz Kraljevine smo došle prošle godine. Novac pošalji najbržim putem. Sa djećom sam zdrava. Djecu i tebe pozdravlja Dara i dječa. Molim Vas gospodine Jovanoviću da ovaj oglas najbržim putem dostavite momu mužu ako je moguće telegrafski, a mene preko „Beogradskih Novina“ izvještavati o prijemu. Od poslagot novca sebi zadražte za izdatak a ostalo pošaljite preko Wiener Bank Vereina. Učinite mi ovo uslužu biti u Vas veoma blagodarna. Molim za izvještaj o sinovima. Blagodari Vam Darinka M. Stanojlovića, Paličule, Kragujevac.

G. „DIMKU“ DIMITRIJU MIHAJLOVICU, Krf. Solun. Dragi sine Dimku! Novac sam dva puta dobila. Karte takođe, i mnogo smo se obrazovali. Za nas ne brini, zdravi smo u Kragujevcu. Ne znam šta je se stvarima, jer u Beograd nisam isla. Javljam se sa Dragoljubom teče. Javljam ti se već sestput. Mnogo se bri nem i molimo Boga za Vaše zdravije. Po zdravi Milan, Tomu i sva naše prijatelje. Dragog i tebe grie i ljube Ljubica, Ružica i majka Ana Mihalović, Paličula 99, Kragujevac.

G. DUSANU JANKOVICU, apotekar, Ronje de chene, Genf. Molim Vas dostavite ovo momu bratu Vladi Andjelkoviću, apotekaru: Dragi moj Vlado! Svi smo zdravi. Javi odmah što je s Boskom. Ujna se djećom u Kragujevcu. U dva maja dobitom od Kaje svega 400 kruna, a Mika dao 200 kruna. Kun Kostini zdravo. Žarko kući. Jeja dobro, zet kući. Od gospodice Živkovićeve uželi smo stvari. Nedokovići svi zdravo. Mija da pošalje Leonidi i ujnu novac. Od Vase dobih 260 kruna. Neka opet odmah pošalje. Kosa i dječa kod oca. Žika je ovđe. Dragće otisak s vojskom, ali se ne javlja. Tetka Leposava mnogo brine. Volemo Vas sve a najviše tvoga Koka.

JOSIFU JOVANOVICU. Blagodarim Vam na izvještu o momu sinovu Svetoliku J. Milivojeviću, trgovcu i dostavite mu da su njegovi svi živi i zdravi. Anta Milivojević.

JOVANU PREMOVICU. Za Luku Panića, apotekara, Grčka. Molim dostavite momu mužu Miljanu O. Nikoliću, sreškom pisaru. Sa djećom sam zdrava. Primala sam 105 kruna. Javi Mihailu Pešiću i Živojinu Jovanoviću da su njini svi zdravi, da se raduju njinim kartama i ne češće pišu. Molim te izvješti i sejavi mi odmah, jesu li živi naši cerovčani: Milošav Bogdanović, III. četa, III. bataljon, XI. puk, I. poziv, Milivoje Živanović, regut 1896 god.

CEDOMIR BOZINOVICU, III. četa, dopunski bataljon.

JOVAN NIKOLIC, sanitetski voz XI. puka. LAZAR LAZAREVIC, municiiona kolona šumad. divizije.

VLADIMIR LAZAREVIC, regut 1896 god. ANDRIJA MIHAJLOVIC, iz Resnika, poslednja odbrana III. poziv šumad. div.

ZIVAN MIHAJLOVIC, iz Resnika, regut 1896 godine.

DRAGUTINA RADOVICA, unuka Ljubisav Radovića iz Petrovca i Iliju Vučkovića. Pozdravljuju te svi a najviše dječa i tvoga Zorka.

DJORDJU RADOJLOVICU. Poštovani kume! Primala sam dvije pošiljke na moje ime, i dvije pošiljke na ime moje kćeri. Molim da firma po odbitu meni poslate sume pošalje ostatak do cijekopune tražene sume, ne u računavajući sumu poslatu mojim kćerima. Neka Vas firma izvješti, sta je sa mojim bratom, u velikoj sam brizi. Jesi Vas molim, dostavite slijedeće: Beukarest, Rumani, Aleksandar Gerasi, Strada Tetei 13. Za Milovana Mitićevića. Dragi Mile! Tvoje pišmo dobitno. Presrećna sam, da ste zajedno i zdravi. Sa Westernom sam došla u vezu. Oglas u tvoju „Beogradskim Novinama“ pročitali i odgovorili. Ruža nam je javila da te je vidjela. Radovan odsutan. Savka i Merica provela ljeto kod Drage, a zimu će kod nas. Slikajte se svi troje i posaljite sliku, a naročito Branko. Zdravo smo. Grli Vas vaša mama, Meri Mitićević. Vana, kume, mnogo blagodarim na zauzimanju i molim Vas da sve troškove naplatite. Pozdravlja Vas Vana kuma Mitićevića.

G. JOVI PREMOVICU, MITI RADOVANOVIĆU i MILANU MILOSAV LJEVICU, inžinjeru i drugim kolegama i prijateljima. Lijepo molim, da naime mogu primanjati, što prije, poznatim načinom, kao i drugima ispošljeno jednu hiljadu kruna, po odbitu svih troškova preko Wiener Bank Vereina, a unaprijed blagodari pozdravljajući, Tanasije Todorović, inžinjer. Kragujevac, Glavna ul. br. 194.

JOVANU PREMOVICU, Genf. Molimo Vas, da nas izvjestite jesu li živi i gdje se nalaze: Nikolja Čubić, žandarmerijski narednik pri štabu kumanidske divizije I. poziva.

PROKA MILOJEVIC, narednik II. četa, IV. bataljon, V. prek. puk, iz Gornje Komarije.

MILAN ŽIKIĆ, iz Grbica, bolničar II. poljske bolnice, Šumad. divizije.

DRAGOMIR VUJIC, bolničar I. vojne stalne bolnice kragujevačke, iz Malib Pčelica.

MILOS GLISCIĆ, iz Gorovića, IV. četa, I. bataljon, XI. puk, I. poziv.

MILOS SRECKOVIC, podnarednik XI. puka, II. četa, III. bataljon, I. poziva. Blagodari Vas kragujevački odbor Crvenog Krsta.

JOVANU PREMOVICU, Zeneva. Molim dostavite Slavki D. Pavlović, Krf. Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

A. 1213-8 Venac, 6. Beograd.

JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Manoja Lazarevića, Hotel Terminus. Mili naš tate! Mi smo svi Bogu hvala zdravi. Kako si ti, jesli li nam zdrav? Molimo te tate, da se za nas ne brines tako mnogo, žalost za Borom utukla nasje dosta, ali se samo molimo milostivom Bogu da si nam ti zdrav. Fako isto molimo te da nam se što češće javlja preko „Beogradskih Novina“ ili preko nasne adrese: R. L. Jagodina, Orst-komanda, Cipria. Jesi li dobio našu fotografiju? pošalji nam i ti svoju. Tvoj oglas čitali smo. Mama je odustala od puta da prati, zato ne brini. Ovdje čemo stati. Izdaj Grigorij Čačićević 400 kruna, on je u školi u Jansiers-Basses-Alpes, Francuska.

I. javi mu, da su njegova mati i otac zdravi, a da su primili njegovu fotografiju. Kada mu budeti izdaj javi, da nam je njegov otac izda. Nemoj stati više dok se ne javimo. Zimnicu smo svu spremili kao i dva. Odavde se nećemo kretati, ne brini. Teča te go testan a pri tom u oskudici, poradi za njegovu platu molila je to majka. Pošalji preko „Praške Banke“.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. Ako je moguće šalji i dalje. Mica i svi naši zdravi. Pozdravlja i ljubi Vas vaša mama Mara. Učiteljska ul. pr. 27.

G. JOVANU PREMOVICU, Casse 3545, M. B. Geneve. Suisse. Za g. Nikolu Radojkovića, Radimlje, 1. bataljuna, I. poziva. Novac, Francuska.

Primala sam 155 kruna, hvala. A

G STERIJI BODI, Ženeva. Dvije uputnice, koje ste poslali preko moga svekra vratite su se pošto on nije ovd. Molim vas vidite u „Wiener Banci“ i uputite natrag lično meni, ili na Miliju Pavlovića trg, Palanka. Takodje i novac na adresu Perki Pere Sretenovića, još nije došao. Molim vas lijepo, vidite, da što prije taj novac dobijem. Od Koste Mitrovića primila sam svega (100) sto dinara. Njegov sin neka javi oglasom njemu koliku je sumu od vas do sada primio. Molim vas lijepo dostavite mome Joci ovo stekoliko redaka. Dragi moj Joco! Djeca su hvala jmlom Bogu sv. zdravi, ja kao uvijek, duševni bolesti razdruži mi grude, neznam, da li će do kraja moći izdržati. Molim se Bogu za tebe i djecu da ste zdravi. Ti znaš šta si nam ti, pa zato čuvaj sebe, valjda će i za nas sutinu dan srće. Javljam mi se češće, da ne brinem. Pozdravljaju te djece koja su mnogo željna svoga tate. Svi te grlimo i pozdravljamo, tvoja Vida. Vama gospodine Bodu, velika blagodarnost i mnogo pozdrava. Vida J. Sretenovića, Rača br. 137. 19784-8

G. STEVI ACIMOVIĆU, Ženeva. Za Božidara Neškovića, učit. iz Prilika, okr. čačanski. Božo! Dobila sam twoje karte i čitala iz novina, da si zdravo. Hvala Bogu, kad ste vi naši živi i zdravi. Mi ovamo kao i naši u selu zdravi smo. U selo ne idem, pitao me, da li mi novaca treba, pošalji ako možeš, zima ide. Ako možeš saznati za Dušana poreznika javi preko ovih novina. Njegovi su živi i zdravi. Tako isto raspitaš za Sretena P. Glinića. Javljam se često preko novina. Twoja Draga Nešković, Ivanjica. 19781-8

G. STEVI ACIMOVIĆU, Ženeva. Molim vas lijepo, da izvestite Božidara Neškovića, učitelja iz Prilika, Ivanjica, da sam novac 151.15 kruna primila preko Wiener Bank Verein- 11. listopada. Mnogo mu blagodare i šalju mnogo sručnih pozdrava. Katarina i Mica Dr. Neškovića, Katićeva ul. br. 13, Beograd. 19780-8

G. DJORDJU RADOJLOVIĆU, Ženeva. Za Velimira i Vladimira K. Bogdanovića, rezerv. pješad. poručnike dunavske divizije. Mili naši! Čestitamo vam slavu svetoga Arhangela, neka vas Bog štiti kao i dosad. Svi smo dobro. Novac primamo i želimo, koliko je moguće i u buduću šaljite. Mama dobi Vladinu kartu od 20. listopada. To nam je sva radost, kad dobijemo vijesti od vas. Mnogo vas ljube, otac, majka, Vida, Boža i Vera Nikolića, nastavnica, Kruševac. 19734-8

SRETI TODOROVICU, Les Avants, hotel Jaman s/Montreux, Švajcarska. Dragi Sreti! Primila sam 581 krunu. Molim Žiku, da mi traženi novac pošalje. Svekru sam novac postala. Verica i ja zdrave smo. Vas i Žiku mnogo pozdravlja Vida Trifunac, Denkmalstrasse No. 16, Kruševac. 19787-8

G. SAVI T. RANCICU, Ženeva. Mili moj Sivo i naši dobri tato! Twoju sliku sam primila, radovali smo se mnogo, i posljednji novac sam primila i nabavila za život namirnice i za našu zlatnu dječiju neke potrebe, mili moj mi smo sv. zdravi, i sliku sam ti poslala, da te bar nijome za slavu obradujemo. Želimo ti zdravje i čestitamo ti slavu. Od majke nemam vijesti baš nikako, da li se bar tebi javljam. Mili naš tato, za nas ne brini. Djeca su odlčno, bata lijepo uči, tako isto i Ružica i Olgica slušaju mamu i babu, a tatu ljube djeca a najviše twoja Lala Rantić, Kruševac. 19736-8

SVETOZARU GRADIŠTANCU, Geneve. Za Kostu A. Nikolića. — Dragi moj Kosta i mili tatic! Slava se primice, ti si još uvijek tako daješ od nas, pomisao da ćemo i treću slavu slaviti bez tebe, teško nam je, slavu Svetog Aranđelja čestitamo ti, moći Bogu, da si nam uvijek zdrav i živ. Sa djeecom sam zdrava, javljam mi se češće, to nam je jedina radost u ovoj našoj nevolji. Uradi preko prijatelja u Švajcarskoj da Leposava dobiti platu od listopada 1915. god. a Vodosavu od januara 1916. god. Djeca ljube ruku svome mnogo željnom tati, tebe voli i Bogu se moli za te, twoja Draga Gradištanac, Kruševac. 19700-8

MORICU A. LEVY-BARONU, Ženeva. Prema tvome oglasu položila sam gospodji Jeleni Obradović, 500 kruna, što će se iz sljedećeg oglasa g-dje Obradović uveriti. Molim te čim dobitiš oglašaj ga odmah dalje. Ja sam se nekoliko puta javila oglašom tebi, ali prema mojoj adresi, koju si pisao vidim, da ih nisi čitao. Ja sam sa djeecom zdrava i stanujem u Jovanovoj ulici broj 17. Javi Aciku, da bata ide u školu a Isaeče trči i govoru u velikoj. Neka mi se češće javi i izvesti da li je na dužnosti gdje je i prije bio. Njega, tebe i tvoje mnogo pozdravlja Matilda A. Levy sa djeecom. Molim budite tako dobri i izvestite moga muža Rádovana Obradovića, pukovnika, da mi je gospodja Matilda A. Levy položila (500) petstotina kruna. Neka moj muž istu sumu položi gospodjnom suprugom gospodinu Avramu H. Levy. Živkica i ja zdravi smo i mnogo ga pozdravljamo. Beograd, Miloša Pocerac 17. Jelena R. Obradović, pukovnika. 19698-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Moj sin Dobrivoje Popović, iz Takova, otisao je sa vojskom kao regrut rođen 1896. Nije se javio. Molim za izvestaj o njemu. Poštovac Stevan Popović, Takovo, Gor. Milanović. A. 1224-8

DRAGUTINU DJUKANOVICU, Maršalj. Dragi Dragutine. Zdravo budi sa Katicom, to su naše želje. Bratski te molim, da mog Aca, zajedno sa Djurom primiš kao svoju dječu, da se kao roditelj staras o njihovom vaspitanju i opstanku, da ih uputiš i na put obrazovanja, onaj, koji ti za dobro nadješ. Njima preporučujem da im tvoji saveti budu zapovesti. Ja ih tebi u amanet dajem. Sve troškove za njih učinjenje, sa blagodarnošću nadoknadju. Molim te, izvesti me ovim putem šta su svršili, šta sad uče, gdje sedi, čije je staranje o njima do sad bilo i kako si zadovoljan sa njima? Je li Nikola tu? Kako Marta i malo Andrija, sve me izvesti. Ja sa Danicom i Olgom zdravo sam, a isto tako i u Valjevu su, javi Djuri. Da li se Aca sa Milom dopisuje, da li je on živ i zdrav? Mi vam se željno nadamo. Pozdravlja vas Danica, Olga i tvoj vazda iskreni Milan Andrić, knjižar, Niš. 19769-8

G. MELHIORU ARTIKU, Krf. Molim vas nadjite put u načinu da javite Mirku i ocu Dr. Jovanu Pelnaržu, referentu saniteta bregalničke divizije, da sam oboljela i da potrebujem novaca i to 1000 kr. Odmah da vratim dug a posle svakog mjeseca redovno 200 franka. Mirku zna koliko mi je ostavio i koliko poslao i dokle sam mogla sa tim živeti. U slučaju da ni on, ni otac nisu u stanju da mi novac posluju, neka mi preko vas jede da znam šta mi valja činiti. Zahvaljujem vam i pozdravljam Ljubica Pelnaržu, Mitrovica Kosovo, Albanergasse 47. A. 1222-8

ARSI ILICU, Ženeva. Molim vas kume, javite Bori i Stojanu, da mi pošalju novac preko vas. Želim da mi se jave. Blagodari kuma Živka Pavlović, Bismarckstrasse 10, Kraljevo. A. 1223-8

MITI RADOVANOVICU, Ženeva. Molim javite Vukoju Veskoviću, artiljeriskom potporučniku, da vam pošalje 150 kruna, a vi onda meni u Kraljevo. Kartu dobij. Zdravi smo. Spasenja i Persida, Kraljevo. A. 1223-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Molim saznašte šta je sa mojim jedincem sinom Mihailom Kandićem, iz Reljinaca, 1. četa, 1. bataljun, 19. puk. Molim i ostale dobre ljudje svuda, da me izvestite ako što o njemu znaju. Poštovaoc, Panto Kandić, Reljinci, Gor. Milanović. A. 1225-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Molim saznašte šta je sa mojim bratom Stevanom Djukanovićem iz Dragaja, pekarska četa, kombinovane divizije, pa me izvestite. Molim da ovo učine i Radovan Lomić, Vladimir Milić i Uroš Lomović. Zahvalan Milenko Djukanović, Dragolj, Goor. Milanović. A. 1226-8

MIHAJO COLIĆ, Hotel „Terminus“, Ženeva. I ovoga puta vam se obraćam sa molbom, da se po mogućstvu raspitaže za Velimira Savatijevića iz Loreta, bolničara, I. polj. bolnice, II. poz. drin. divizije. Nije se javio nikako, a njegovi brinu. Traži ga brat Vitorij Savatijević. S poštovanjem i blagodarnošću Dobrila Spasovićević, Valjevo. A. 1227-8

MILADIN STEFANOFICU, Hotel „Terminus“, Ženeva. Juče smo pročitali oglas u kome nam javlja za zeta i sina. Blagodarin vam mnogo, ali sam vrlo zahvaluju što ne javlja o kome od mojih sinova znate. Najlepše vas molim, izvestite me i uspokojite, je li su obojica, Miša i Milutin živi. Zet se javlja. S poštovanjem Filimon Drndarević, Požega. A. 1228-8

JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Učito mojim za izvestaj o momu sinu Vitoriju Stojkoviću, snajperu beogradskom, koji je sa grupom dječaka iz Aleksincu otisao 25. listopada 1915. sa srpskom vojskom. Sestre i majka nisu ništa čulo o njemu, i mnogo brinu. Leposava Stojković. Cara Uroša ul. br. 15, Beograd. 19651-8

Rista Purić, stud. der med., Ženeva. Vašu cijenjenu kartu primila sam. Toplo vam hvala. Svi smo zdravo i živi. Pozdravite Stevu, neka se često javlja. Miroslava Stanojević, Požega. A. 1234-8

Djoki Radojloviću, trg. iz Beograda, Ženeva. Za godinu dana nisam dobiti nikakva pozitivna izvestaja o mom jedincu Milovanu Adžiću, učeniku učiteljske škole, rođenom 1897., koji je prošle godine u Skadru zapisa u učenički spisak, potom vidjen u Sandjovanu. Sa porodicom zbog toga jako sam zabrinut. Utrošio sam gotovinu, iscrpio zajmove, te molim da učinite korak, da mi se pošalje novaca, Srdačno pozdravljamo svi. Zdravi smo. S poštovanjem Sreten Adžić, Apothekenstrasse 7, Jagodina. A. 1235-8

G. Djordju Radojloviću, Ženeva. Molim izvestite gospodinu Branka Paštrovića, da sam preko vas i Wiener Bank Vereina poslatim 427.25 kruna, za Mihaila Markovića, penzionera u Varvarinu, predao danas ovde gospodin Ljubiči Marković, pošto je Mihailo umro i sahranjen u Varvarinu. Gospodin Paštrović neka izvesti gospodinu Bogoljubu Markovića bivšeg sreskog načelnika u Piškopolj o očevoj smrti; mati Ljubica ostala sama u Varvarinu, te moli da dalju pomoć, na adresu Rose Kandićke, Jagodina, Kragujevačka ul. 9. Majka i baba zdrave su, žive u Varvarinu, zahvaljuju sruđeno i mole za izvestaj o Bogoljubu, Miroslavu, Županjevcu, bivšem članu uprave varoši Bitolja i Danici s djecem. Pozdravljajući ih. S poštovanjem Sreten Adžić, Jagodina. A. 1235-8

G. Djordju Radojloviću, Ženeva. Molim najponiznije, da mi pošaljete pomoć na ime moje invajdske potpore, koju primam po rešenju beogradskog prvostepenog suda No. 4368 od 17. avgusta 1915. po 30 dinara mjesečno, i koju potporu nisam do sada nikako primala. Blagodarna Natasa, Jeremić, udova pok. Milivoja Jeremića, Dušanova 46, Beograd. 19700-8

MILORAD RADOSAVLJEVIĆ, Rue Malatreat 5, Ženeva. Zoro Mila. Bejah srećna kad dobih telegram da ste zdravi. Na mog Dušku uvek mislim, ali brinem. Jovanović slišak odgovorio mi, da nije primio 700 k. Pište često, da ne očajavam, jer se pobole, no sad sam zdrava. Pisah vam na ujka Paju, Sutjenstr. 30, štok III., Tuz. 8. Štev vam i milog Dušku vole Jela D. Miletić, Bitoljska 6. Beograd. 19705-8

Dr. SVETOMIRU RISTIĆU, Ženeva. Rue de l' ecole 8. Dragi Svetomire! Javi Djoki da mi šajje redovno mjesečno novac, koliko može, ako ne može, mili te javi ti g. Raši i g. Kukiću, da mi oni pošalju pomoć akor do Djokine plate. Novac ovđe ne mogu nijednje na zajam dobiti a ostala sam bez sredstava za život. Zdravi smo svi i pozdravljamo. Milica Dj. Ristić, Beograd. 19704-8

G. JOVANU PREMOVIĆU, Ženeva. Ovim vam javljam, da sam primila i ujedno vam se zahvaljujem na učinjenoj mi usluzi. Milica M. Obušković, Despot Djurdja 14, Beograd. 19702-8

Gospod. GEORG RANOJEVIĆ, Ženeva. Ovim vam javljam, da sam primila i ujedno vam se zahvaljujem na učinjenoj mi usluzi. Milica M. Obušković, Despot Djurdja 14, Beograd. 19702-8

G. BOŠKU DAMNjanovicu, studentu, Ženeva, za Tihomira Markovića. Prijatelju Tičo! Dobri izvještaj o Proki preko posrednika, ali lično od njega već sedam mjeseci nisam dobila, u velikoj sam briži za njim. Molim vas, gledajte da dobitje veze s njim; neka mi novac pošalje. Pozdravlja vas vaša prija Nata Pajević, Glavna ul. 194, Kragujevac. 19699-8

G. VELJI ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Bogosav Vasković, vojnik II. čete, I. batalj, V. puka, I. poziva, drinske divizije, rodom iz Lončanika, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Anđelija Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19697-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije, rodom iz Živojina, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Damjan Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19698-8

G. MELHIORU ARTIKU, Krf. Molim vas nadjite put u načinu da javite Mirku i ocu Dr. Jovanu Pelnaržu, referentu saniteta bregalničke divizije, da sam oboljela i da potrebujem novaca i to 1000 kr. Odmah da vratim dug a posle svakog mjeseca redovno 200 franka. Mirku zna koliko mi je ostavio i koliko poslao i dokle sam mogla sa tim živeti. U slučaju da ni on, ni otac nisu u stanju da mi novac posluju, neka mi preko vas jede da znam šta mi valja činiti. Zahvaljujem vam i pozdravljam Ljubica Pelnaržu, Mitrovica Kosovo, Albanergasse 47. A. 1222-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije, rodom iz Živojina, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Damjan Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19699-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije, rodom iz Živojina, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Damjan Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19700-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije, rodom iz Živojina, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Damjan Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19701-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije, rodom iz Živojina, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Damjan Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19702-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije, rodom iz Živojina, srez posavski, okrug valjevski. S poštovanjem Damjan Vasković, selo Lončanik, pošta Obrebovac. 19703-8

G. VELJI Ž. ACIMOVICU, Ženeva. Molim vas izvestite ovim putem, da li je živ i zdrav Dragoljub Stanarević, vojnik IV. eskadrona, II. poziva, drinske divizije,

Joki Obradović, Vrnjiči. Javite odmah, šta će sa stvarima, kuća će biti zauzeta, Andja Novaković, Stara Crkvena 101, Beograd. 19725—8

Gosp. Josifu Jovanoviću, Geneve. Za Vojinu Radosavljevića, pukovnika. Najsrađnije ti čestitamo rođendan. Na anonsu gosp. Josifovu odgovorila anonsom. Za Beograd moram imati priliku. Strpljenja moraš imati, kad si nas ostavio. Da smo zajedno bila bih poštijena od mnogih teških i gorkih dana. Dobijam karte sa pištanjem, jesam li primila 300 fran. odgovaram: Dosad sam primila ove četiri poziljke: maja 385 kruna, jula 397 kruna, koncem avgusta od Pester Ungarische Bank 1364 K i od Wiener Bank 410 K. Molim te šalji novac uredno, jer su mi izdaci veliki. Kako su Dušan i Caca? Brinem. Tebe grle tvoji Olga i Dragan, Kragujevac. 19773—8

Bureau Gjorgjević, Geneva. Molim da izvijestite moga muža Mihajla Radovanovića, pekaru iz Mladenovca, koji se nalazi u Francuskoj, da smo mi svi živi, zdravi na istom mjestu u Mladenovcu. Neke ne brine za nas, a neka nam se javlja. Brat mu je živ i zdrav. Pozdravljaju ga njegova žena Stanija sa djecom, Mladenovac. 19801—8

Gospodinu Stevi Aćimoviću, Ženeva. Molim Vas lijepo, da me ponovo što prije izvijestite, šta je sa Dragomirom. U Vašoj karti, upućenoj mojoj strini Mostički, izvještavate me, da očekujete od Dragomira novac, da mi odmah pošaljete. Od tog doba je već treći mjesec, a ja još ništa od Dragomira nemam, to me jako brine, pa Vas zato molim, da mi javite, jeste li imali odgovor od Dragomira na moje oglase i da li ste sa njime u vezi. Ako imate vezu sa njime, javite mu, neka me što prije snabdjeve većom sumom para, potrebe su velike. Molim Vas, da mi ne zamjerite, što Vas opet opterećujem i primite uvijek moju veliku blagodarnost. Uvijek Vas poštujem i pozdravljam Vida Drag. T. Nikolajevića, art. pukovnika, Kralja Milana 77, Beograd. 19800—8

Gospodinu Steriji Bodiju, Ženeva. U Vašem oglasu od avgusta mjeseca, upućen Vašoj gdje sestri, pročitah da javljate, da mi moj muž Dragomir T. Nikolajević šalje novac preko Vas; kako ja novac još do danas nisam primila, molim Vas lijepo budite dobri pa izvijestite moga njuha, da mi je novac od velike potrebe, da mi odmah pošalje. Poštujem Vas i mnogo Vam blagodari Vida Drag. T. Nikolajevića, art. pukovnika, Kralja Milana ul. 77, Beograd. 19799—8

Gospodjiji Olgi D. Andjelkoviću, Ženeva. Draga kuma! Pošto mi se ni do danas moj muž nije javio, da od njega potražim novaca, to Vas molim, da pišete kumu Dimitriju Zlatanoviću, da se postara kod nadležnih vlasti, da mi se pošalje moja plata ili kakva pomoć, a i Vi ako možete postaraće se tu za novac, molim Vas potražite moga muža pa neka se i on postara za novac, jer sam bolesna, pa mi treba novaca. Mnogo pozdrava Vami, maloj kumi, kumovima Dušku i Dimitriju od kume Ljubice M. Lilića, Lazarevac. 19797—8

Mne, Dana Marković, Ženeva. Novac u 496.50 K primljen, Dara ostaje i daje u Aleksineu. Njihove su stvari prenijete u našu kuću. Svi zdravi i pozdravljaju. V. Marković, Kopaonička 10, Beograd. 19796—8

G. Miti Gavriloviću, štamparu, Ženeve. — Na obećani odgovor, dok prikupiš podatke, još ne dobih nikakav odgovor. Da li si na nas sasvim zaboravio? Za to sam što prije pošaljeli novaca, jer je zima već na pragu, te nam je vrlo potreban. Molila te Danica Božinovića, Mutapova ulica broj 25, da javiš Dragoljubu Petroviću, štamparu, koji se nalazi na Krfu, da joj pošalje novaca, jer je u velikoj oskudici. Ja i Jole zdrave smo i najdrađnije pozdravljamo tebe i Radovanu. Julka Gavrilović, Pop Lukina ulica 10, Beograd. 19795—8

Jovanu Premoviću, Ženeva, za Milića Sjenickog. — Učitivo molim g. Milića Sjenickog, da me izvijesti za mog muža Dimitrija Cajića, narednika muničione kolone timočke divizije II. poziva, i brata Milorada St. Petrovića, štab III. armije, da li su u životu i gdje se nalaze, jer godinu dana o njima ne znam ništa. Ja sedem, snajom i majkom zdrava sam. Zahvalna Zorka Dimitrija Cajića, Negotin. 19794—8

Jovanu Premoviću, Ženeva, — za Milića Sjenickog. — Molim Vas lijepo, da me izvijestite, gdje se nalazi Indrich Vinš, kapelnik muzike XIII. puka, I. poziva timočke divizije, i da li je u životu. Gospodja Jelena zdrava. Javite se na Negotin, na staru adresu. — Blagodari Mila, Vukašinu Antiću, Niš. 19793—8

Jovanu Premoviću, Ženeva, za Milića Sjenickog, špeditera. Molim Vas lijepo, da me izvijestite o mom mužu Milutinu Stanojeviću, pješad. majoru X. puka, I. poziva šumadijske divizije, da sam sa djecom zdrava u Negotinu. — Molim za izvještaj o bratu Dragutinu Stanojeviću-Metrišiću, Moravska divizija, II. puk, II. poziv, i Momiću Metrišiću, bolničaru stalne vojne bolnice timočke divizije, s kojom je jedinicom i otisao. — Blagodari Vam mnogo, Vida Milutina Stanojevića, Negotin. 19792—8

Jovanu Premoviću, Ženeva. — Najlepše Vas molim, dostavite g. Miliću Sjenickom slijedeće: G. Miliću, lijepo. Molim da me izvijestite za mog jednog brata Savu Nikolića, pravnika, rezervnog p.-poručnika haubičke divizije, da li je u životu i gdje se nalazi. Neka se javi familiji u Negotin, jer o njemu mnogo briju, pošto o njemu gđinu dana ništa ne znamo. — Zahvaljuje, Katarina Pejović, Negotin. 19791—8

Aleksa Nikolić, staklorezac, moli prijatelje i poznanike, koji znaju što o njihovom sinu Branku Nikoliću, činovniku željeznice Crveni Krst, da jave, da li je u životu i gdje se nalazi. — Negotin. 19790—8

Ljubica N. Bogdanovića iz Negotina, Krajinu — izvještava svoga muža Nikolu Bogdanovića, učitelja iz Negotina, koji se nalazi u Rimu, da su svi kod kuće zdravi, da je njegov odgovor pročitala, da je novac 544 leva primila preko Balkanske Banke; da mati Dušana Jotića nije dobila nikakvog pisma od sina Dušana, da joj daje 200 din. mjesечно; a da je novac dobila od Mitke zet Miloševog. Javi odmah za moje mile sinove Andru i Stanka, jesu li zdravi. 19789—8

G. Stevi Aćimoviću, Ženeve. Javite mome Dragomiru, da sam još u maju mjesecu primila u dva maha svega 500 kruna. Od tada do danas ništa. Neka urgira kod banaka, d' am se novac što prije pošalje. Svi smo zdravi. Pozdrav i zahvalnost, Ljubica Božićka, Jugovića ul. 11. Beograd. 19759—8

G. Stevi Aćimoviću, Ženeve. Molim nastanite, da dobijem moju penziju od vojno-tehničkog zavoda kragujevačke v. fabrike. Više od godinu dana nisam primila ništa. Pozdrav i zahvalnost, Ljubica Božićka, Jugovića ul. 11. Beograd. 19746—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

Zivojinu Simonoviću, pisaru ministarstva, Vašem oglasu od avgusta mjeseca, upućen Vašoj gdje sestri, pročitah da javljate, da mi moj muž Dragomir T. Nikolajević šalje novac preko Vas; kako ja novac još do danas nisam primila, molim Vas lijepo budite dobri pa izvijestite moga njuha, da mi je novac od velike potrebe, da mi odmah pošalje. Poštujem Vas i mnogo Vam blagodari Vida Drag. T. Nikolajevića, art. pukovnika, Kralja Milana ul. 77, Beograd. 19790—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd. 19745—8

G. A. Djermanu, Ženeva. P. g. Budite ljubajni i dostavite mome mužu Sretu Pavloviću, Arsenal du genie Serbe st. Georg 4. Corfion, slijedeće: Mili moj Sretu! U brizi sam, jer se dosta davno nisi javio. Tužna sam, jer i drugu slavu bez tebe dočekujem. Neću slaviti zbog velikih izdataka oko zimnice. Pomolici se Bogu za tvore zdravlje i naše skoro vrijenje. Postaraj se, da novac uredno dobijam, kako ne bi došla u oskudicu. Voleći i željno očekuje tvoja Ruža S. Pavlović, Donja ul. 69. Beograd.

G. JOCI STAJIĆU, Deligradska ul. br. 1, Beograd. Joci, kruna 260 dath gospodji Dr. Miljan Stajić užmi natrag, pošto sam ja primljeni franački 200 od doktora poslao gospodji preko Srpskog Crvenog Krsta, a drugog naredjeđenja nemam. Gospodji Gavrilovićima ima se dati samo do hiljadu kruna. Bez mog naredjeđenja ne moj davati nikom više novac. Javi ko je dao naredjeđenje, da daš gospodji Stajić novac. Tebe i sve twoje pozdravlja Mika Perović. 19762-8

BUEZAK Aleksinac. Javljat ćemo se svakog mjeseca preko „Beogradske Novine“, a tako se i ti javljaj i uvijek kao i pismima na Nikolu Christodula, advokata-Weesen, Schweiz. Za Dimitrija Pavlovića advokata. Zdravi sū i Gjoka, Boža i Nikola. Pozdrav od svijet, Mika. 19762-8

MЛАДЕНУ СТАНОЈЕВИЋУ, Loznicu. Danas Dragće primi twoju kartu. Javi mi preko novina zbog oglasa Ace Dinića, i šta ređe moji. Ako im Šta zatreba podaj im. Miki Miloševiću iz Trbušnici poslat ĉu odgovor. Momčilo Stojanović upotrijebio je između Tulona i Sardinije. Nastic Thomir, Aca i Pera zdrav. Pozdravi moju Nataliju i djecu. Ogi reci, Dragomir, Mika, Vojna, Andra, Gjordje i Kaja zdrav. Gjordje se operisao i ozdravio. Olgine i Natine karte od 30. avgusta primo sam. Ilija Josimović. 19762-8

G. PREMOVICU, Ženeva. Javite mom sinu Ljubi, da smo svi zdravi. Vučko Prokić, Jagodina. 19732

MIŠI ALADJEMU, Ženeva. Svi smo zdravi, pošli novaca sestri, od svijet nas primi pozdravljam. Tvoj otac, Isak Aladjem, Rajceva 9, Beograd. 19731-8

G. CHRISTIAN VOGELI, Wessen, Suisse. Za Mih. D. Petrovića, Milan za Živku. Sa našim sinom stalno živim, pored naše majke u Cupriji, nama je ovde dobro. Mita veliki, moli Boga, da mi poživi tatu i vuku, tebe i mog brata svu pozdravljam. Dragi Gjordje, Cuprija. Kirila Medetija ul. br. 25. 19726-8

G. DRAGOMIRU Dr. SV. ANDREJEVICU, student, Ženeva. Mili sine! Odmah se javi ovim putem, kako si? Piši Darinku i Miki i zahvali na dve pošiljke novaca. Pozdrav, Aca, Ruži i djeci. Tebe ljudi twoja mama Lala i ostali. Ružica Andrejević, Kosmajsko ul. br. 24, Beograd. 19723-8

G. STEVI ACIMOVICU, Hotel „Terminus“, Ženeva. Za Vasu D. Kostiću. Dragi Vaso! Na toliko moje karte ne dobih odgovora. Zato ti ovim putem javljam, i čim oglas pročitaš, pošali mi je potrebno, jer da danas još ništa ne dobih. Salji i u buduće redovno. Dana prilično dobro, često te spominje i želi. Ja više bolesna nego zdrava. Stvari sve propale, što ostalo prenijeli kod mame. Primanje ni od koga nemam, zato se pobriši pa pošali. Ljube te i vole twoji Dana i Jela Kostić. G. Acimović blagodari na usluzi, J. Kostićka, Čuburska ul. br. 28, Beograd. 19722-8

MILANU DOSTANICU, okr. blagajniku u Niši. Podjednako sa vama žalimo i oplakujemo milog nam Branu, koji pretrano ostavlja svoje kosti u tudjini. Neka vas Bog utješi. Mi smo zdravi, ali živimo u oskudici. Sve vas pozdravljam, Julka, Anka, Dostanić, Niš. 19718-8

MILOŠU KRSTIĆU, Geneve. Saopšti Žiki, da smo svi Bogu hvala zdravi, samo bez para. Primih svega dosada 300 kruna, što mi drah u maju donela od Dace. Pošali mi odmah, što možeš više. Salji preko Wiener banke na moju adresu u Užice, kao što mi šalješ pisma. Rada i Mika otišli u Beograd. Svi vas mnogo pozdravljamo. Užice, Darinka Nikolić. 19716-8

G. ZAFIRU STANKOVICU, Geneve. Dugo čutanje moga Nenada i Radoja, kako me je zadržalo. Molim Vas, raspitajte za njih, gdje su i kako su, pa me što skorije o tome izjavite. Zahvaljuje i pozdravlja Vas, Sofija P. Gjorgjević, Beograd, Singlića ul. br. 9. 19715-8

G. ZAFIRU STANKOVICU, Geneve. Molim Vas, podejstvujte da na račun plate moga muža Miloša M. Boškovića, prije sekretara poštanskog odjeljenja, docnije računoispitacu glavne kontrole, dobijem makar koliku sumu, jer sam u oskudici i bez ikakve pomoći. Miloš se nalazi u Austriji. Postuje Vas, Ljubica Boškovića, Postarska ul. br. 12, Beograd. 19708-8

G. DJORDJU RADOJLOVICU, Ženeva. Lijepo vas molim, da mi se na račun moje penzije, koja je mješeviće 159.75 dinara, partija br. 2023, a koju nisam primila od oktobra prošle godine, pošlaže izvjesna suma, jer sam u velikoj oskudici. S poštovanjem, Perka Ćirićka, Obrenovac. Zabreška ul. br. 7. 19779-8

G. JOVANU PREMOVICU, Ženeva. Zahvaljujući na izvještaju o momu mužu i bratu, molim da dostavite slijedeće: Žiki Žlatiću. Poštano g. Žikol Hvala Vas na izvještaju o Milanu i Aleksandru. Molim Vas lijepo javite im, da sam ja sa djecom dobro. Aca također sa djecom i majkom. Od Milana sam nekoliko kartu dobila, na koje sam redovno odgovarala. Recite mi da za nas ništa ne brinu, već preko Vas češće da se javljaju. Svi ih toplo pozdravljamo. Milana, Aleksandru i milog Dragutina pozdravlja mnogo Tala. Vami zahvalna, Stanija M. Jovanovića, Kragujevac, Paliluha. 19778-8

G. PETRU VASIU, minis. privrede, Lorges (Var) Francuske. Dragi moj Pero, danas dobih tvoje pismo poslato preko g. Diboa. Hvala Bogu, kad sam čula za vas poslije godinu dana. Ja sam u Beogradu, pošalji mi odmah novaca potrebnu mi je za život moj i djeci, ni od kuda ni pet para ne dobijam, grozno se inućimo. Javi mi preko ovih novina za Milana. Mnogo brinjem. Pozdravljam vas oboje, Nadežda P. Vasić i djeca, Zorina ul. 11, Beograd. 19719-8

G. MILOSU DESPOTOVICU, Geneve. Kartu od avgusta primila sam, u kojoj mi izvještavate o momu bratu Dragiću. Hvala na izvještaju, dostavite Drađiću slijedeće: Dragi brate Dragiću! Mnom sam se obradovala karti, iz koje vidim, da si živ i zdrav. Mama je samom za riju ne brini, Mara nam često piše. Svi smo zdravi. Za Milana me izvještji, za njega rušta ne čujem. Nama je dobro, samo nam treba novca, s toga nam prati što prije. Javljaj se češće, da ne brinemo. Pozdrav od mame i mene, ljubi te tvoja sestra Leposava Nikolićeva, Kamena ul. 57, Šabac. 19662-8

G. PETRU VASIU, minis. privrede, Lorges (Var) Francuske. Dragi moj Pero, danas dobih tvoje pismo poslato preko g. Diboa. Hvala Bogu, kad sam čula za vas poslije godinu dana. Ja sam u Beogradu, pošalji mi odmah novaca potrebnu mi je za život moj i djeci, ni od kuda ni pet para ne dobijam, grozno se inućimo. Javi mi preko ovih novina za Milana. Mnogo brinjem. Pozdravljam vas oboje, Nadežda P. Vasić i djeca, Zorina ul. 11, Beograd. 19719-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19776-8

G. JOSIFU PREMOVICU, Ženeva. Izvještaj kartom za moju braću Sretena Dan. Stevanovića, saobraćajnog činovnika i Vladimira Stevanovića, inžinjerskog p. poručnika pionjorskog polubataljona, I. četa Kombinovana Divizije, primili sam. Hvala. Molim javite im odmah, da je moj Samir umro. Novac što prije da mi pošalju. Prvi oglasi pogrešno odštampani. Blagodari, Kaja Vit. Spača, Smederevo. 19776-8

Monsieur SAVA RANCIC, Rue du Lac 10-1, Geneve. Suisse. Dragi Andro! Zdrav, za nas ne brini. Novac 225 i 405 leva dobih. Molni Agelinu Pere Milićeviću, računoispitacu Timočke divizije, za sina Miodraga koji je otišao sa ocenom. Ona je primila 460 leva. Ljubica i Mica. Niš. 19777-8

G. JOSIFU JOVANOVICU, Ženeva. Već je više dana prošlo, kako od vas izvještaj nismo dobile, što nas jako unespojkova. Da li ste vi zdravi? Odgovori nam molim te odmah, kao i na našem kumu Krti Josifoviću, pisaru. Njegovi nisu ništa o njemu čuli. Mi smo zdrave i pozdravljamo vas mnogo. Bosa Mirković, Kragujevac. 19778-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19778-8

Bori Djuriću, paračincu, Ženeva, za Dragoljuba Brankovića, poručnika, 15. puka, 2. poziva, timočke divizije. Dragi Dragoljube, sve se radujemo tvome životu i zdraviju. Jave ti ljube ruku i mole Boga, da im tatica, ujka Miloš i Momčilo što skorije dodju. Javi Milošu, da majci pošlaže novac preko mene. Voji javi, da je Koka sa djecom zdrav. Javljajte se češće, da ne brinemo. Pozdrav Voji, Miti, Milošu, Momčilu, a najviše tebi. Mama, Sveta, Anta, Nikolica, Srba, Slavko, Koka i Mica. V 320-8

G. JOSIFU JOVANOVICU, Ženeva. Već je više dana prošlo, kako od vas izvještaj nismo dobile, što nas jako unespojkova. Da li ste vi zdravi? Odgovori nam molim te odmah, kao i na našem kumu Krti Josifoviću, pisaru. Njegovi nisu ništa o njemu čuli. Mi smo zdrave i pozdravljamo vas mnogo. Bosa Mirković, Kragujevac. 19778-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19778-8

Monsieur SAVA RANCIC, Rue du Lac 10-1, Geneve. Suisse. Dragi Andro! Zdrav, za nas ne brini. Novac 225 i 405 leva dobih. Molni Agelinu Pere Milićeviću, računoispitacu Timočke divizije, za sina Miodraga koji je otišao sa ocenom. Ona je primila 460 leva. Ljubica i Mica. Niš. 19777-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19778-8

Bori Djuriću, paračincu, Ženeva, za Dragoljuba Brankovića, poručnika, 15. puka, 2. poziva, timočke divizije. Dragi Dragoljube, sve se radujemo tvome životu i zdraviju. Jave ti ljube ruku i mole Boga, da im tatica, ujka Miloš i Momčilo što skorije dodju. Javi Milošu, da majci pošlaže novac preko mene. Voji javi, da je Koka sa djecom zdrav. Javljajte se češće, da ne brinemo. Pozdrav Voji, Miti, Milošu, Momčilu, a najviše tebi. Mama, Sveta, Anta, Nikolica, Srba, Slavko, Koka i Mica. V 320-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19778-8

Bori Djuriću, paračincu, Ženeva, za Dragoljuba Brankovića, poručnika, 15. puka, 2. poziva, timočke divizije. Dragi Dragoljube, sve se radujemo tvome životu i zdraviju. Jave ti ljube ruku i mole Boga, da im tatica, ujka Miloš i Momčilo što skorije dodju. Javi Milošu, da majci pošlaže novac preko mene. Voji javi, da je Koka sa djecom zdrav. Javljajte se češće, da ne brinemo. Pozdrav Voji, Miti, Milošu, Momčilu, a najviše tebi. Mama, Sveta, Anta, Nikolica, Srba, Slavko, Koka i Mica. V 320-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19778-8

Bori Djuriću, paračincu, Ženeva, za Dragoljuba Brankovića, poručnika, 15. puka, 2. poziva, timočke divizije. Dragi Dragoljube, sve se radujemo tvome životu i zdraviju. Jave ti ljube ruku i mole Boga, da im tatica, ujka Miloš i Momčilo što skorije dodju. Javi Milošu, da majci pošlaže novac preko mene. Voji javi, da je Koka sa djecom zdrav. Javljajte se češće, da ne brinemo. Pozdrav Voji, Miti, Milošu, Momčilu, a najviše tebi. Mama, Sveta, Anta, Nikolica, Srba, Slavko, Koka i Mica. V 320-8

G. MILOŠU SAVCIVU, inžinjeru, Geneve. Lijepo Vas molim, dostavite Djoko ovaj oglas: Dragi Djoko! Djeca i ja čestitamo ti slavu, moćiš se Bogu za tvoj život i zdravlje. Pare, koje primili ne služe da vratim svima dug. Kupići dječi najnužnije odjevo i obuću, nabaviti zimnicu, da do majci do dvesta kruna, odputovala onomad i sad ostah opet bez para. Zato mi odmah pošalji veću sumu novaca, da drva kupim i podmirim druge izdatke, pošto nikavog prihoda osim 400 kr. više nemam. Da li li primio dečije fotografije? Javi Milanu Vlahojanisu, da naredi, da se njegovi za Caju malo pobrojani. Ona se grdo muči bez novaca. Grli te tvoja Jovanka Jovanović sa djecom. Miloša Paceru ul. br. 23, Beograd. 19778-8

Bori Djuriću, paračincu, Ženeva, za Dragoljuba Brankovića, poručnika, 15. puka, 2. poziva, timočke divizije. Dragi Dragoljube, sve se radujemo tvome životu i zdraviju. Jave ti ljube ruku i mole Boga, da im tatica, ujka Miloš i Momčilo što skorije dodju. Javi Milošu, da majci pošlaže novac preko mene. Voji javi, da je Koka sa djecom zdrav. Javljajte se češće, da ne brinemo. Pozdrav Voji, Miti, Milošu, Momčilu, a najviše tebi. Mama, Sveta, Anta, Nikolica, Srba, Slavko, Koka i Mica. V 320-8